

JUGOPETROL A.D.

**FINANSIJSKI ISKAZI I
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2019.**

SADRŽAJ

Opšte informacije

Izveštaj nezavisnog revizora

Iskaz o finansijskoj poziciji / Bilans stanja /

Iskaz o ukupnom rezultatu / Bilans uspjeha /

Iskaz o promjenama na kapitalu

Iskaz o tokovima gotovine

Napomene uz finansijske iskaze

1	Opšte informacije.....	8
2	Pregled značajnih računovodstvenih politika.....	8
3	Upravljanje finansijskim rizikom.....	19
4	Ključne računovodstvene procjene i prosuđivanja.....	20
5	Nematerijalna ulaganja	22
6	Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva.....	24
7	Dugoročna finansijska sredstva	25
8	Ostala dugoročna finansijska sredstva.....	25
9	Zalihe.....	26
10	Potraživanja po osnovu prodaje i ostala potraživanja.....	26
11	Kratkoročni finansijski plasmani	27
12	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	28
13	Porez na dodatu vrijednost i aktivna vremenska razgraničenja	28
14	Kapital i rezerve	29
15	Dugoročna rezervisanja	30
16	Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze	31
17	Ostale kratkoročne obaveze i rezervisanja.....	31
18	Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda.....	31
19	Prihodi iz poslovanja	31
20	Ostali poslovni prihodi	32
21	Poslovni rashodi.....	32
22	Troškovi zarada i ostali lični rashodi	32
23	Ostali poslovni rashodi	33
24	Finansijski prihodi.....	33
25	Finansijski rashodi.....	33
26	Ostali prihodi	33
27	Ostali rashodi.....	34
28	Trošak poreza na dobit i odloženo oporezivanje	34
29	Zarada po akciji i dividenda po akciji	35
30	Transakcije sa povezanim pravnim licima.....	35
31	Potencijalne i preuzete obaveze	36
32	Događaji nakon datuma bilansa stanja.....	37

OPŠTE INFORMACIJE

Odbor Direktora

U periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.

1. Konstantinos Mademlis - predsjednik
2. Tripko Krgović - član
3. Efstathios Devves - član
4. Konstantinos Koliopoulos - član
5. Spyridon Gkikas - član
6. Stamatia Psyllaki - član
7. Žiga Peljko - član

Sjedište kompanije

Stanka Dragojevića bb
81000 Podgorica
Montenegro

Banke

Crnogorska Komercijalna Banka
Hipotekarna Banka A.D. Podgorica
NLB Montenegro Banka
Prva banka Crne Gore
Erste Banka
Addiko banka
Unicredit banka A.D. Banja Luka

Revizor

Ernst & Young Montenegro d.o.o.
Ul. Stanka Dragojevića bb
Zgrada Universal Capital Bank, II sprat
81000 Podgorica
Crna Gora

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARIMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE, EKSPLOATACIJU I PROMET
NAFTNIH DERIVATA "JUGOPETROL", PODGORICA**

Izveštaj o reviziji finansijskih iskaza

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih iskaza Akcionarskog društva "Jugopetrol", Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo”), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji na dan 31. decembar 2019. godine, iskaz o ukupnom rezultatu, iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske iskaze koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski iskazi istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembar 2019. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa standardima revizije primjenljivim u Crnoj Gori. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovljen Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih iskaza. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih iskaza u Crnoj Gori, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih iskaza za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih iskaza u cjelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima.

Ispunili smo odgovornosti definisane u dijelu revizorskog mišljenja Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza, uključujući ključno revizijsko pitanje. Kao rezultat toga, usluge revizije su obuhvatile određene procedure koje imaju za cilj da odgovore našoj procjeni rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima. Rezultati revizorskih procedura, uključujući i procedure sprovedene u cilju rješavanja pitanja ispod, pružaju osnovu za naše revizorsko mišljenje na prateće finansijske iskaze.

Ključna revizijska pitanja (nastavak)

Potencijalna obaveza za sudski spor sa Montenegro Bonus doo Cetinje

Kao što je opisano u Napomeni 31 Potencijalne i preuzete obaveze, na dan 31. decembra 2019. godine Društvo je objelodanilo potencijalnu obavezu koja je rezultat neizvjesnosti ishoda tužbe koju je podnijelo društvo Montenegro Bonus doo Cetinje.

Identifikovali smo analizu potencijalne obaveze za sudski spor sa Montenegro Bonus doo Cetinje kao ključno revizijsko pitanje s obzirom na to da procjena na kojoj se zasniva navedena potencijalna obaveza uključuje značajan nivo prosuđivanja od strane rukovodstva, oslanjajući se na pravno mišljenje stručnjaka, u određivanju mogućeg ishoda i značajnost iznosa na finansijske iskaze.

Identifikovali smo kontrole kreirane i uspostavljene od strane Društva u vezi sa nadgledanjem sporova i analizom vjerovatnog ishoda. Pored toga, dobili smo i pregled aktivnih sporova pokrenutih od strane Montenegro Bonus doo Cetinje i povezanih (potencijalnih) obaveza procijenjenih od strane Društva na kraju godine i sa pravnim timom Društva smo razgovarali o prirodi materijalnih sporova, razvoju kroz ključna pitanja i njihovom statusu.

Sa eksternim advokatima Društva razgovarali smo o pravnom razvoju događaja, pročitali smo odgovore na revizijska pitanja dobijena od eksternog pravnog savjetnika i prošli kroz odluke i presude donesene od strane sudova. Osim toga, procijenili smo adekvatnost objelodanjivanja navedenih u Napomeni 2.13 Značajne računovodstvene politike – Rezervisanja i Napomeni 31 Potencijalne i preuzete obaveze pratećih finansijskih iskaza u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima Crne Gore (MRS 37 Rezervisanja, Potencijalne obaveze i Potencijalna sredstva).

Priznavanje prihoda

Društvo je priznalo prihod za godinu završenu 31. decembra 2019. godine u iznosu od EUR 158 miliona što je i objelodanjeno u Napomeni 19 Prihodi u finansijskim iskazima. Značajna procjena rukovodstva je neophodna kako bi se utvrdila cijena transakcije za obavezu izvršenja uključujući i bilo koji element varijabilne naknade (popusti, rabati i drugi vid podsticaja za kupce). Imajući u vidu različite ugovorne obaveze prema kupcima i procjenu koju treba uključiti u cilju dobijanja procjene očekivanih popusta, priznavanje prihoda od bonusa i rabata kupaca predstavlja ključno revizijsko pitanje.

Razumjeli smo i ocijenili interne kontrole u vezi sa priznavanjem prihoda i testirali smo njihovu efektivnost. Pored toga, izvršili smo testiranje uzorka kupaca sa najvećim godišnjim prometom kako bismo utvrdili da li su ugovorom definisani i dodijeljeni popusti, bonusi kupaca, rabati kao i plaćanja poslovnim partnerima bez prepoznatljive protiv usluge uzete u obzir prilikom mjerenja cijene transakcije za svaki ugovor ponaosob i prilikom priznavanja prihoda za taj period.

Na osnovu statističkog biranja uzoraka, izabrali smo kupce kojima smo uputili Zahtjev za potvrdu stanja potraživanja od kupaca na dan bilansa. Testirali smo transakcije oko kraja godine kako bismo procijenili da li su prihodi priznati u ispravnom računovodstvenom periodu. Izvršili smo analitičke procedure za prihode kako bismo bolje razumjeli trendove tokom godine, njihovu povezanost sa potraživanjima i gotovinom, kao i analizu marže profita. Pored toga, testirali smo na uzorku naloge za knjiženje priznate kao prihod fokusirajući se na neobične ili nepravilne transakcije. Procijenili smo adekvatost objelodanjivanja navedenih u Napomeni 2.18 Značajne računovodstvene politike - Priznavanje prihoda i u Napomeni 19 Prihodi u pratećim finansijskim iskazima u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima Crne Gore (MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima).

Odgovornost rukovodstva i lica ovlaštenih za upravljanje za finansijske iskaze

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju finansijskih iskaza u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed prevarne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlaštena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da finansijski iskazi, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed prevarne radnje ili greške; i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa standardima revizije primjenljivim u Crnoj Gori uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed prevarne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih iskaza.

Kao dio revizije u skladu sa standardima revizije primjenljivim u Crnoj Gori, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima, nastalih uslijed prevarne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat prevarne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što prevarna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole entiteta.
- Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da entitet prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza (nastavak)

- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih iskaza za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Izvještaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtjevima

Izvršili smo pregled godišnjeg izvještaja menadžmenta Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremanje godišnjeg izvještaja menadžmenta u skladu sa propisima Crne Gore. Naša odgovornost je da ocijenimo da li je godišnji izvještaj menadžmenta usklađen sa godišnjim finansijskim iskazima za istu poslovnu godinu. Naše procedure u vezi godišnjeg izvještaja menadžmenta su bile ograničene na procjenjivanje da li su računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izvještaju menadžmenta usklađene sa godišnjim finansijskim iskazima i nijesu uključivale pregled ostalih informacija prikazanih u godišnjem izvještaju menadžmenta koje proističu iz nerevidiranih finansijskih ili drugih evidencija. Po našem mišljenju računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izvještaju menadžmenta su usklađene, po svim materijalno značajnim aspektima, sa finansijskim iskazima Društva za godinu koja se završila 31. decembra 2019.

Rukovodeći Partner za reviziju koja je rezultirala Izvještajem Nezavisnog revizora je Danijela Mirković.

Podgorica, 24. april 2020. godine

Ernst & Young Montenegro d.o.o.
Podgorica, Crna Gora



Danijela Mirković
Partner



Boban Čabarkapa
Ovlašćeni revizor

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/AKTIVA
na dan 31.12.2019
-EUR-

AKTIVA	Redni broj	Napomena broj	2019	2018
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001			
STALNA IMOVINA	002		49.847.978	45.739.754
GUDVIL	003		848.942	848.942
NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	5	5.413.285	5.420.634
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA	005	6	41.772.527	37.672.069
Nekretnine, postrojenja i oprema	006		40.024.199	34.911.067
Investicione nekretnine	007		1.748.328	2.761.002
Biološka sredstva	008		-	-
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	009		1.813.224	1.798.109
Učešća u kapitalu	010	7	52.930	56.309
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	011		-	-
Ostali dugoročni finansijski plasmani	012	8	1.760.294	1.741.800
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	013		-	-
STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	014	6	938.857	-
OBRтна SREDSTVA	015		59.029.856	61.086.166
ZALIHE	016	9	11.780.907	21.320.910
KRA TKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	017		47.248.950	39.765.256
Potraživanja	018	10	11.943.243	11.411.259
Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	019		-	-
Kratkoročni finansijski plasmani	020	11	199.158	155.115
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	021	12	27.769.648	17.363.530
Porez na dodatu vrijednost i AVR	022	13	7.336.900	10.835.350
UKUPNA AKTIVA	023		109.816.691	106.825.920

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/PASIVA

na dan 31.12.2019

-EUR-



PASIVA	Redni broj	Napomena broj	2019	2018
KAPITAL	101	14	91.523.618	91.711.470
OSNOVNI KAPITAL	102	14.1	67.986.605	67.986.605
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		-	-
REZERVE	104	14.2	8.550.698	8.550.698
POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	105		109.413	107.166
NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	106		(335.553)	(332.174)
NERASPOREĐENA DOBIT	107		15.212.454	15.399.175
GUBITAK	108		-	-
OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109		-	-
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE	110		1.051.791	394.722
DUGOROČNA REZERVISANJA	111	15	421.434	394.722
DUGOROČNE OBAVEZE	112		630.358	-
Dugoročni krediti	113		-	-
Ostale dugoročne obaveze	114	2.18	630.358	-
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115	28	68.908	55.728
KRA TKOROČNA REZERVISANJA I KRA TKOROČNE OBAVEZE	116		17.172.374	14.664.001
KRA TKOROČNE OBAVEZE	117		17.172.374	14.664.001
Kratkoročne finansijske obaveze	118	2.18	286.772	-
Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119		-	-
Obaveze iz poslovanja	120	16	7.170.830	3.278.657
Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121	17	1.206.621	2.919.660
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122	18	8.100.531	7.761.505
Obaveze po osnovu poreza na dobit	123	28	407.620	704.179
KRA TKOROČNA REZERVISANJA	124		-	-
UKUPNA PASIVA	125		109.816.691	106.825.920

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvještaja

Odgovorno lice

Dana 15/04/2020

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.
-EUR-

	Redni broj	Napom. broj	2019	2018
POSLOVNI PRIHODI	201		158.501.029	163.835.569
Prihodi od prodaje	202	19	158.315.830	163.637.632
Ostali poslovni prihodi	206	20	185.199	197.937
POSLOVNI RASHODI	207	21	153.146.087	156.530.692
Nabavna vrijednost prodane robe	208		137.477.829	140.688.816
Troškovi materijala	209		656.623	683.110
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	22	3.021.867	3.619.831
Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		2.946.043	2.474.749
Ostali poslovni rashodi	212	23	9.043.725	9.064.186
POSLOVNI REZULTAT	213		5.354.943	7.304.876
Finansijski prihodi	214	24	173.233	174.797
Finansijski rashodi	215	25	81.168	52.445
FINANSIJSKI REZULTAT	216		92.065	122.352
Ostali prihodi	217	26	665.849	836.788
Ostali rashodi	218	27	1.364.093	749.708
REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI	219		(698.244)	87.080
REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA	222		4.748.764	7.514.308
DRUGE STAVKE REZULTATA POVEZANE SA KAPITALOM	223		(1.132)	(38.622)
Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224		(3.047)	(9.780)
Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka/gubitaka u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227		1.916	(28.842)
PORESKI RASHOD PERIODA	229		421.132	703.648
Tekući porez na dobit	230	28	407.620	704.179
Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231		13.513	(531)
NETO REZULTAT	232		4.326.500	6.772.038
ZARADA PO AKCIJI				
Osnovna zarada po akciji	233	29	0,93	1,46
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U Podgorici,

Dana 15/04/2020

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvještaja

Odgovorno lice

.....



ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.
-EUR -

	Redni broj	2019	2018
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
Rezultat prije oporezivanja	301	4.748.764	7.514.308
Amortizacija	302	2.946.043	2.474.749
Promjena zaliha	303	9.540.004	5.285.447
Promjena potraživanja	304	(531.983)	(30.090)
Promjena obaveza prema dobavljačima	305	3.892.173	146.982
Promjena rezervisanja	306	26.711	11.628
Plaćene kamate	307	-	-
Plaćeni porez na dobitak	308	(661.928)	(728.834)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	309	-	-
Promjena odloženih poreza i drugih nepomenutih stavki koje imaju uticaj na tok gotovine iz poslovnih aktivnosti	310	1.841.059	(3.852.168)
Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti	311	21.800.843	10.822.022
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	312	40.610	37.849
Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313	-	-
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	7.628	10.395
Obezbvrđenje imovine		-	-
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	32.981	27.454
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	318	6.466.337	4.726.056
Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319	-	-
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	6.466.337	4.726.056
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321	-	-
Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja	322	(6.425.727)	(4.688.207)
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	323	(183.591)	(164.153)
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325	(183.591)	(164.153)
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	327	4.760.484	4.777.906
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto odlivi)	329	246.128	263.550
Isplaćene dividend	331	4.514.356	4.514.356
Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja	332	(4.944.074)	(4.942.059)
NETO TOK GOTOVINE	333	10.431.041	1.191.756
GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	17.363.530	16.190.061
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	24.142	26.062
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	49.065	44.349
GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	337	27.769.648	17.363.530

U Podgorici,

Dana 15/04/2020

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvještaja

Odgovorno lice



ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.

-EUR-

Pozicija	OPIS	Red. br.	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Red. br.	Ostali kapital (rn 309)	Red. br.	Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)	Red. br.	Emisiona premija (rn 320)	Red. br.	Rezerve (rn 321, 322)	Red. br.	Revalorizacije rezerve (grupa 33)	Red. br.	Neraspoređena dobit (grupa 34)	Red. br.	Gubitak (grupa 35)	Red. br.	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (rn 237)	Red. br.	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10)
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
1.	Stanje na dan 31.12.2017. godine	401	67.986.605	410		419		428		437	8.550.698	446	(186.385)	455	13.102.867	464		473		482	89.453.785
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402		411		420		429		438		447		456		465		474		483	
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2018. godine (r.br. 1+2)	403	67.986.605	412		421		430		439	8.550.698	448	(186.385)	457	13.102.867	466		475		484	89.453.785
4.	Neto promjene u 2018. godini	404		413		422		431		440		449	(38.623)	458	2.296.307	467		476		485	2.257.685
5.	Stanje na dan 31.12.2018. godine (r.br. 3+4)	405	67.986.605	414		423		432		441	8.550.698	450	(225.008)	459	15.399.175	468		477		486	91.711.470
6.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406		415		424		433		442		451		460		469		478		487	
7.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2019. godine (r.br. 5+6)	407	67.986.605	416		425		434		443	8.550.698	452	(225.008)	461	15.399.175	470		479		488	91.711.470
8.	Neto promjene u 2018. godini	408		417		426		435		444		453	(1.132)	462	(186.720)	471		480		489	(187.852)
9.	Stanje na dan 31.12.2019. godine (r.br. 7+8)	409	67.986.605	418		427		436		445	8.550.698	454	(226.139)	463	15.212.454	472		481		490	91.523.618

U Podgorici,

Dana 15/04/2020

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvještaja

[Signature]



Odgovorno lice

[Signature]

1. Opšte informacije

Jugopetrol A.D. (u daljem tekstu "Društvo") osnovan je 1947. godine kao državno Društvo na osnovu odluke Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Na dan 1. januara 1996. godine, kao rezultat vlasničke transformacije, Društvo je preregistrovano u akcionarsko društvo, pod imenom Jugopetrol A.D. Kotor. U oktobru 2002. godine, Hellenic Petroleum International S.A. kupio je 54.4% akcijskog kapitala Kompanije od Vlade i određenih Vladinih agencija Republike Crne Gore. Sjedište Društva je do 10. decembra 2014. godine bilo Trg Mata Petrovića br. 2, Kotor. Od 10. decembra 2014. godine sjedište Društva je u Podgorici, Stanka Dragojevića bb, Podgorica.

Društvo je trenutno glavni snabdjevač naftnih derivata u Crnoj Gori. Njegove glavne aktivnosti su veleprodaja naftnih derivata preko skladišnih kapaciteta u Baru i aerodromskih punionica u Tivtu i Podgorici, kao i maloprodaja i distribucija naftnih derivata preko 42 benzinske stanice i 3 pumpne stanice za jahte i čamce.

Na dan 31. decembar 2019. godine, Društvo je zapošljavalo 97 radnika (2018: 102 radnika).

Akcijama Kompanije trguje se na Montenegro berzi.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Osnovne računovodstvene politike su u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine, izuzev za promjene opisane u napomeni 2.1.a koje je Kompanija usvojila počev od 01. januara 2019 godine. Ove politike su konzistentno primijenjene na sve prikazane godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja

Društvo je sastavilo ove finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 052/16 od 09.08.2016), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda („MRS“) u Crnoj Gori („Sl. list CG“, br. 69/2002) i važećom računovodstvenom regulativom Crne Gore.

Društvo je pripremio ove finansijske iskaze u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica ("Sl. list CG", br. 05/2011), izdatog od strane Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore na osnovu člana 1 Uredbe o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije (Službeni list RCG 44/07 i Službeni list RCG 33/10) koji u pojedinim djelovima odstupa od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 - „Prikazivanje finansijskih iskaza“.

Promjene u MRS i MSFI izdate nakon 1. januara 2003. godine, nisu objavljene i zvanično usvojene u Crnoj Gori. U skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, MRS i MSFI objavljeni od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, moraju biti prevedeni od strane odgovarajućeg nadležnog organa Crne Gore koji posjeduje pravo prevoda i objavljivanja istih, odobreno od strane Međunarodne federacije računovođa (IFAC).

Posljednji zvanični prevod je objavljen 31. decembra 2009. godine i obuhvata samo osnovni tekst standarda i interpretacije i ne uključuje osnove za zaključivanje, ilustrativne primjere, uputstva za primjenu, komentare, mišljenja i ostali materijal objašnjenja. Takođe, navedeni prevod ne sadrži prevod Osnova za pripremu i prezentaciju finansijskih iskaza.

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konvencijom istorijskog troška, osim ako je drugačije navedeno u računovodstvenim politikama.

a) Izmjene i dopune MSFI čije su stupanje na snagu i primjena obavezni u tekućoj godini

Usvojene računovodstvene politike su u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine, izuzev sledećih izmijenjenih MSFI koji su usvojeni od strane Društva od 1. januara 2019. godine:

- MSFI 16 Lizing

Standard je primjenljiv počev od ili poslije 1. januara 2019. godine. MSFI 16 definiše principe za priznavanje, mjerenje, prezentaciju i objelodanjivanje lizinga za obje strane u ugovoru, odnosno za kupca („zajmoprimca“) i za dobavljača („zajmodavca“). Novi standard zahtijeva da zajmoprimac prizna većinu zajmova u svojim finansijskim izvještajima. Zajmoprimci će imati jedan računovodstveni model za sve vrste lizinga, uz pojedine izuzetke. Računovodstvo zajmodavca ostaje suštinski nepromijenjeno. Menadžment je procijenio uticaj ovog standarda. Za više informacija pogledati napomenu (2.18).

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)***a) Izmjene i dopune MSFI čije su stupanje na snagu i primjena obavezni u tekućoj godini (nastavak)*

- MSFI 9: Funkcija pretplate sa negativnom nadoknadom (izmjena i dopuna)

Izmjene i dopune standarda su primjenjive za period počev od ili poslije 1. januara 2019. godine, sa mogućnošću ranijeg početka primjene. Izmjena i dopuna omogućava da finansijska imovina sa funkcijom pretplate koja dozvoljava ili zahtijeva od ugovorne strane u ugovoru ili da plati ili primi razumnu kompenzaciju za raniji raskid ugovora (tako da iz perspektive vlasnika imovine može biti "negativne nadoknade"), da bude vrednovana po amortizovanom trošku ili po fer vrijednosti kroz ostali rezultat. Usvajanje ovih dopuna nema materijalnog uticaja na finansijske izvještaje Društva.

- MRS 28: Dugoročna ulaganja u pridruženim društvima i zajedničkim ulaganjima (izmjene i dopune)

Izmjena i dopune standarda su primjenjive za period počev od ili poslije 1. januara 2019. godine, sa mogućnošću ranijeg početka primjene. Izmjene i dopune se odnose na to da li mjerenje, osobito zahtjevi za umanjenje (ispravku) vrijednosti, dugoročnih ulaganja u pridružena društva i zajedničke poduhvate koji, u suštini, čine dio "neto investicije" u pridruženom društvu ili zajedničkom poduhvatu, treba da budu regulisani MSFI 9, MRS 28 ili kombinacijom oba. Izmjene i dopune objašnjavaju da Društvo treba da primjeni MSFI 9 Finansijski instrumenti, prije nego što primjeni MRS 28, na dugoročna ulaganja za koje se ne primjenjuje metod kapitala (equity metod). U primjeni MSFI 9, entitet ne uzima u obzir bilo kakva prilagođavanja knjigovodstvenog iznosa dugoročnih ulaganja koji proističu iz primjene MRS 28. Usvajanje ovih dopuna nema materijalnog uticaja na finansijske izvještaje Društva.

- MRS 19: Izmjene, ograničenje ili izmirenje plana primanja zaposlenih (izmjena)

Izmjene standarda stupaju na snagu za period počev od 1. januara 2019. godine ili kasnije sa mogućnošću ranijeg početka primjene. Izmjene standarda uslovljavaju entitete da uzimaju u obzir ažurirane aktuarske pretpostavke kako bi utvrdili tekuće troškove i neto kamatu za preostali period godišnjeg izvještavanja nakon što je na snagu stupila izmjena, ograničenje ili izmirenje plana primanja zaposlenih. Izmjene standarda takođe pojašnjavaju kako računovodstvo za izmjene, ograničenje ili izmirenje plana primanja zaposlenih utiče na primjenu zahtjeva za ograničenje imovine. Usvajanje ovih dopuna nema materijalnog uticaja na finansijske izvještaje Društva.

- IFRIC tumačenje 23: Neizvjesnost u pogledu tretmana poreza na dobit

Tumačenje stupa na snagu za period počev od 1. januara 2019. godine ili kasnije, mogućnošću ranijeg početka primjene. Tumačenje se odnosi na računovodstveni tretman poreza na dobit, u okolnostima kada poreski tretman podrazumijeva neizvjesnost koja utiče na primjenu MRS 12. Tumačenje pruža smjernice za razmatranje neizvjesnih poreskih tretmana (pojedinačno ili u cjelini), potencijalno ispitivanje od strane poreskih vlasti, kao i prikladne metode za reflektovanje tih neizvjesnosti i računovodstveno obuhvaćanje usljed promjene okolnosti i činjenica. Usvajanje ovih dopuna nema materijalnog uticaja na finansijske izvještaje Društva.

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde je izdao Ciklus godišnjih poboljšanja MSFI 2015 - 2017, koji predstavlja skup izmjena i dopuna MSFI. Izmjene i dopune su primjenjive za godišnji period počev od ili nakon 1. januara 2019. godine sa mogućnošću ranije primene. Usvajanje ovih dopuna nema materijalnog uticaja na finansijske izvještaje Društva.

- MSFI 3 Poslovne kombinacije i MSFI 11 Zajednička ulaganja i aranžmani: Izmjene i dopune MSFI 3 razjašnjavaju da, kada entitet stekne kontrolu nad poslovanjem koje predstavlja zajedničko ulaganje, ponovo se odmjerava interes koji ima u tom poslu. Sa druge strane, izmjene i dopune u okviru MSFI 11 objašnjavaju da, kada entitet stekne zajedničku kontrolu nad poslom koji predstavlja zajedničko ulaganje, ne vrši se ponovno odmjeravanje cjelokupnog prethodno stečenog interesa u aranžmanu.
- MRS 12 Porez na dobit: Izmjene i dopune standarda, razjašnjavaju da posljedice plaćanja po osnovu finansijskih instrumenata klasifikovanih kao kapital, na porez na dobit, treba da budu priznate uzimajući u obzir gde su priznate prošle transakcije ili događaji koji su generisali raspodjeljivu dobit.
- MRS 23 Troškovi pozajmljivanja: Izmjene i dopune standarda, razjašnjavaju 14. pasus standarda, kada je sredstvo spremno za svoju namijenjenu upotrebu ili prodaju, a troškovi pozajmljivanja, koji su direktno u vezi sa sredstvom, ostanu neplaćeni - treba da budu uključeni u finansijske obaveze entiteta.

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)

b) Standardi koji su izdati ali još nisu stupili na snagu i nisu ranije usvojeni

- Izmjena u MSFI 10 Konsolidovani finansijski izvještaji i MRS 28 Investicije u pridružene entitete: Prodaja aktive između investitora i zavisnog društva

Izmjene i dopune ukazuju na poznato neslaganje zahtjeva u MSFI 10 i onih u MRS 28, vezanih za prodaju ili unošenje aktive između investitora i njegovih zavisnih društava i zajedničkih ulaganja. Glavna posljedica izmena odnosi se na to da je ukupan gubitak ili dobitak priznat kada transakcija tangira poslovanje (bez obzira da li je riječ o zavisnom društvu ili ne). Djelimičan dobitak ili gubitak je priznat kada transakcija tangira aktivu koja ne predstavlja biznis, čak i kada je ova aktiva dio zavisnog društva. U decembru 2015. godine, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde odložio je datum primjene ovog standarda na neodređeno vrijeme čekajući ishod istraživanja vezano za primenu metoda učešća. Društvo je ocijenilo da usvajanje izmjena ovog standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

- Konceptualni okvir za finansijsko izvještavanje

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde je izdao revidirani Konceptualni okvir za finansijsko izvještavanje 29. marta 2018. godine. Ovaj okvir postavlja sveobuhvatan skup koncepta za finansijsko izvještavanje, uvođenje standarda, smjernice potrebne onima koji pripremaju dosljedne računovodstvene politike kao i pomoć ostalima kojima je u cilju da razumiju i tumače standarde. Odbor je takođe izdao poseban prateći dokument, Izmjene i dopune referenci u konceptualnom okviru MSFI standarda, koji predstavlja izmjene onih standarda na koje je uticano, kako bi se ažurirale i reference izmjenjenog Konceptualnog okvira. Cilj izmjene referenci je da podrži prelaz na novi Konceptualni okvir za kompanije koje razvijaju računovodstvene politike koristeći konceptualni okvir u slučajevima kada u pojedinim transakcijama MSFI nijesu primjenljivi. Za one koji pripremaju računovodstvene politike zasnovane na Konceptualnom okviru, na snazi je za period od ili nakon 1. januara 2020.

- MSFI 3: Poslovne kombinacije (izmjena)

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde je izdao izmjene u Definiciji biznisa (Izmjene u MSFI 3) sa ciljem rješavanja poteškoća entitetima tokom utvrđivanja toga da li su stekli biznis ili imovinu. Ove izmjene se odnose na poslovne kombinacije kojima je dan sticanja u prvom godišnjem izvještajnom periodu koji počinje na dan, ili nakon 1. januara 2020 godine, kao i sticanjima imovine koja se dese na ili nakon tog perioda, sa mogućnošću ranijeg početka primjene. Usvajanje ovih dopuna nema materijalnog uticaja na finansijske izvještaje Društva.

- MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja i MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške: 'Definicija materijalnosti' (izmjene)

Izmjene standarda stupaju na snagu za period počev od 1. januara 2019. godine ili kasnije sa mogućnošću ranijeg početka primjene. Izmjene pojašnjavaju definiciju materijalnosti i način na koji se primjenjuje. Nova definicija navodi da, 'Informacija je materijalna ako njeno izostavljanje ili pogrešno prikazivanje može da utiče na odluke koje primarni korisnici finansijskih izvještaja opšte namjene donose na osnovu tih finansijskih izvještaja, koji pružaju finansijske informacije u vezi sa konkretnim društvom koje izvještava. Pored toga, objašnjenja koja prate definiciju su poboljšana. Izmjene i dopune su takođe dovele do toga da definicija materijalnosti bude konzistentna kroz sve MSFI standarde. Usvajanje ovih dopuna nema materijalnog uticaja na finansijske izvještaje Društva.

- Reforma referentne kamatne stope - MSFI 9, MRS 39 i MSFI 7 (izmjene i dopune)

Izmjene su na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. januara 2020., te se moraju primjenjivati retrospektivno. Ranija primjena je dozvoljena. U septembru 2019. IASB je objavio izmjene i dopune MSFI-ja 9, MRS 39 i MSFI-ja 7, kojima se završava prva faza rada kako bi se odgovorilo na učinke reforme međubankarskih ponuđenih stopa (IBOR) na finansijsko izvještavanje. Druga faza će se fokusirati na pitanja koja bi mogla uticati na finansijsko izvještavanje kada se postojeća referentna kamatna stopa zamijeni kamatnom stopom bez rizika (RFR). Objavljene izmjene se bave pitanjima koja utiču na finansijsko izvještavanje u razdoblju prije zamjene postojeće referentne kamatne stope alternativnom kamatnom stopom i bave se implikacijama na posebne zahtjeve računovodstva zaštite u MSFI 9 Finansijski instrumenti i MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, za koje je potrebna „forward-looking“ analiza. Izmjene i dopune osigurale su privremene olakšice, primjenjive na sve odnose zaštite, koji su direktno pod uticajem reforme referentne kamatne stope, koji omogućuju nastavak računovodstva zaštite tokom razdoblja neizvjesnosti prije zamjene postojećeg referentne kamatne stope alternativnim, gotovo bezrizičnim kamatnim stopama. Postoje i izmjene MSFI-ja 7 Finansijski instrumenti: Objavljivanja u vezi dodatnih objavljivanja oko neizvjesnosti koja proizlaze iz reforme referentne kamatne stope. Društvo je ocijenilo da usvajanje navedenih izmjena i dopuna neće imati značajan uticaj na finansijske iskaze.

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)

b) Standardi koji su izdati ali još nisu stupili na snagu i nisu ranije usvojeni (nastavak)

- MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja: Klasifikacija obaveza kao tekućih ili dugoročnih (izmjene)

Izmjene su na snazi za godišnja razdoblja izvještavanja koja počinju na dan ili nakon 1. januara 2022. godine, a dozvoljena je ranija primjena. Cilj izmjena je promovisati dosljednost u primjeni zahtjeva pomažući kompanijama da utvrde da li se u izvještaju o finansijskom položaju, dugovi i druge obaveze s neizvjesnim datumom podmirenja trebaju klasificirati kao tekuće ili dugoročne. Izmjene i dopune utiču na predstavljanje obaveza u izvještaju o finansijskom položaju i ne mijenjaju postojeće zahtjeve oko mjerenja ili vremena priznavanja bilo koje imovine, obaveze, prihoda ili rashoda, niti informacije koje društva objavljuju o tim stavkama. Takođe, izmjene i dopune razjašnjavaju zahtjeve za klasifikacijom duga koji društvo može podmiriti izdavanjem vlastitih kapitalnih instrumenata. EU još uvijek nije odobrila ove Izmjene i dopune. Društvo je ocijenilo da usvajanje navedenih izmjena i dopuna neće imati značajan uticaj na finansijske iskaze.

Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtijeva primjenu izvjesnih ključnih računovodstvenih procjena. Ono, takođe, zahtijeva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primjeni računovodstvenih politika Društva. Oblasti koje zahtijevaju prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i procjene imaju materijalni značaj za finansijske izvještaje objelodanjeni su u Napomeni 4. Društvo priprema finansijske izvještaje na bazi principa stalnosti poslovanja.

2.2 Uporedni podaci

Uporedni podaci su predstavljeni revizorskim izvještajem za 2018. godinu.

2.3 Izvještavanje o segmentima

O operativnim segmentima se izvještava na način usklađen sa internim izvještavanjem koje se sastavlja za potrebe glavnog donosioca odluka. Glavni donosilac odluka, koji je odgovoran za alokaciju resursa i ocjenu performansi operativnih segmenata, identifikovan je kao Upravni odbor koji donosi strateške odluke.

Poslovanje Društva analizira se sa aspekta distributivnih kanala prodaje, a ostvareni prihodi dijele na prihode u maloprodaji i prihode u veleprodaji.

2.4 Preračunavanje stranih valuta

(a) Funkcionalna i valuta prikazivanja

Stavke uključene u finansijske izvještaje Društva se odmjeravaju koristeći valutu primarnog privrednog okruženja u kojem Društvo posluje ("funkcionalna valuta"). Izvještaji su sastavljeni u EUR, koji je funkcionalna i valuta prikazivanja Društva.

(b) Transakcije i stanja

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kursa važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspjeha.

2.5 Nematerijalna imovina

(a) Licence

Stecene licence računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju u upotrebu softvera. Ovi troškovi se amortizuju tokom njihovog procijenjenog vijeka upotrebe (ne prelazi 5 godina).

(b) Kompjuterski softver

Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak u periodu kada nastanu. Izdaci direktno povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje kontroliše Društvo i koji će vjerovatno generisati ekonomsku korist veću od troškova duže od godinu dana, priznaju se kao nematerijalna ulaganja, ukoliko su ispunjeni uslovi za priznavanje.

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.5 Nematerijalna imovina (nastavak)

(b) Kompjuterski softver (nastavak)

Direktno pripisivi troškovi kapitalisani kao dio softverskog proizvoda obuhvataju troškove radne snage tima koji je razvio softver, kao i odgovarajući dio pripadajućih režijskih troškova.

Ostali troškovi razvoja koji ne ispunjavaju navedene kriterijume priznaju se kao trošak u periodu u kojem nastanu. Izdaci za razvoj koji su prvobitno priznati kao troškovi ne mogu se priznati kao sredstvo u narednom periodu.

Troškovi razvoja računarskog softvera priznati kao sredstvo amortizuju se tokom njihovog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe, a koji nije duži od tri godine.

(c) Pravo na korišćenje zemljišta

Pravo na korišćenje zemljišta se iskazuje po nabavnoj vrijednosti i ne amortizuje se, uzimajući u obzir da Društvo očekuje konačan prenos vlasništva.

Za obračun amortizacije nematerijalne imovine koristi se linearna metoda.

2.6 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrijednosti i rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, u zavisnosti od toga šta je primjenljivo, samo kada postoji vjerovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano utvrditi. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog sredstva se isknjižava. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspjeha perioda u kojem su nastali.

Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obračunava primjenom linearne metode kako bi se rasporedila njihova nabavna vrijednost do rezidualne vrijednosti tokom procijenjenog vijeka trajanja, i to kao što slijedi:

Zgrade i postrojenja	5%
Mašine i oprema	5-15%
Kancelarijski namještaj i oprema	20-30%

Rezidualna vrijednost i korisni vijek upotrebe sredstva se revidiraju, i po potrebi koriguju, na datum svakog bilansa stanja.

Knjigovodstvena vrijednost sredstva svodi se odmah na njegovu nadoknadivu vrijednost, ukoliko je knjigovodstvena vrijednost veća od njegove procijenjene nadoknadive vrijednosti (napomena 2.8).

Dobici i gubici po osnovu otuđenja sredstva utvrđuju se kao razlika između novčanog priliva i knjigovodstvene vrijednosti i iskazuju se u bilansu uspjeha u okviru Ostalih prihoda/(rashoda) (napomene 26 i 27).

2.7 Umanjenje vrijednosti nefinansijskih sredstava

Sredstva sa neograničenim korisnim vijekom upotrebe ne podliježu amortizaciji i testiraju se na umanjeње vrijednosti jednom godišnje. Za postrojenja, objekte i opremu, testiranje na umanjeње njihove vrijednosti vrši se kada događaji ili izmijenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrijednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog umanjenja vrijednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrijednost sredstva veća od njegove nadoknadive vrijednosti.

Nadoknadiva vrijednost je veća vrijednost između neto prodajne vrijednosti i vrijednosti sredstava u upotrebi. Za svrhu procjene umanjenja vrijednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu gotovinu), kao što su benzinske stanice pojedinačno i instalacije. Knjigovodstvena vrijednost se svodi na nadoknadivu vrijednost, a razlika se priznaje kao trošak (gubitak zbog umanjenja vrijednosti) u bilansu uspjeha. Gubitak zbog umanjenja vrijednosti utvrđen prethodnih godina se stornira ukoliko su se okolnosti koje su uticale na umanjeње vrijednosti promijenile.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**2.8 Finansijska sredstva****2.8.1 Početno priznavanje i mjerenje finansijskih sredstava**

Finansijska sredstva se pri početnom priznavanju klasifikuju kao finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti, finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat i finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat. Za klasifikaciju finansijskih sredstava koriste se dva kriterijuma: model upravljanja finansijskim sredstvima i karakteristike novčanih tokova koje generišu data finansijska sredstva. Uz izuzetak potraživanja od kupaca koja ne sadrže značajnu finansijsku komponentu ili za koje je Kompanija primijenila praktično rješenje, Kompanija finansijsko sredstvo prvobitno mjeri po njenoj fer vrijednosti uvećanoj, u slučaju finansijskog sredstva koje nije priznato po fer vrijednosti kroz rezultat, za transakcione troškove. Potraživanja od kupaca koja nemaju značajnu finansijsku komponentu ili za koja je Kompanija primijenila praktično rješenje mjere se po transakcionoj cijeni utvrđenoj u skladu s MSFI 15. Za više informacija pogledati napomenu 2.17 Prihodi po osnovu ugovora s kupcima.

Da bi se finansijsko sredstvo klasifikovalo i mjerilo po amortizovanoj vrijednosti ili fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat, potrebno je da se ostvare novčani tokovi koji su „isključivo plaćanje glavnice i kamate (SPPI)“ na preostali nenaplaćeni iznos glavnice. Ova procjena se naziva SPPI test i vrši se na nivou instrumenta. Poslovni model za upravljanje finansijskim sredstvima definiše se na način na koji Kompanija upravlja svojim finansijskim sredstvima kako bi generisala novčane tokove. Poslovni model određuje da li će novčani tokovi biti rezultat naplate ugovorom definisanih novčanih tokova, prodaje finansijskih sredstava, ili i jednog i drugog. Kupovina ili prodaja finansijskih sredstava koja zahtijeva isporuku sredstava u vremenskom okviru koji je utvrđen propisom ili konvencijom na tržištu (uobičajeni način trgovanja) priznaje se na datum trgovanja, odnosno na datum kada se kompanija obaveže da će kupiti ili prodati dato sredstvo.

Naknadno vrednovanje

U svrhe naknadnog mjerenja, finansijska sredstva se klasifikuju u tri kategorije:

- finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (dužnički instrumenti)
- finansijska sredstva određena po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat bez recikliranja kumulativnih dobitaka i gubitaka po prestanku priznavanja (instrumenti kapitala)
- finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat

(a) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat perioda

Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat obuhvataju finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja, finansijska sredstva određena pri početnom priznavanju po fer vrijednosti kroz rezultat, ili finansijska sredstva koja se obavezno mjere po fer vrijednosti. Finansijska sredstva se klasifikuju kao sredstva koja se posjeduju radi trgovanja ako su kupljena u svrhu prodaje ili otkupa u kratkom roku.

Derivati se takođe kategorizuju kao „sredstva koja se drže radi trgovanja“ osim ako su određeni kao hedž fondovi. Sredstva u ovoj kategoriji klasifikuju se kao obrtna sredstva ako se posjeduju radi trgovanja ili se očekuje da će se realizovati u roku od 12 mjeseci od kraja izvještajnog perioda, u suprotnom se klasifikuju kao dugoročna. Finansijska sredstva s novčanim tokovima koja nijesu isključivo plaćanja glavnice i kamate klasifikuju se i mjere po fer vrijednosti kroz rezultat, bez obzira na poslovni model.

(b) Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti

Kompanija mjeri finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti ako su ispunjena sljedeća dva uslova: a) finansijsko sredstvo se posjeduje u okviru poslovnog modela čiji je cilj držanje finansijskih sredstava radi prikupljanja ugovorenih novčanih tokova i b) ugovorni uslovi finansijskog sredstva na određene datume ostvaruju novčane tokove koji su isključivo plaćanja glavnice i kamate na preostali iznos glavnice. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti naknadno se vrijednuju metodom efektivne kamatne stope (EIR) i podliježu umanjivanju vrijednosti. Dobici i gubici se priznaju kroz bilans uspjeha kada sredstvo prestane da se priznaje, kada se izmijeni ili mu se umanjí vrijednost.

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.8. Finansijska sredstva (nastavak)

2.8.1 Početno priznavanje i mjerenje finansijskih sredstava (nastavak)

(c) *Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat bez prenošenja kumulativnih dobitaka i gubitaka po prestanku priznavanja (instrumenti kapitala).*

Pri početnom priznavanju, Kompanija može odabrati da neopozivo klasifikuje svoja kapitalna ulaganja kao instrumente kapitala određene po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat kada ispunjavaju definiciju kapitala prema MRS 32 Finansijski instrumenti: Prezentacija i ne posjeduju se radi trgovanja. Klasifikacija se određuje od instrumenta do instrumenta. Dobici i gubici od tih finansijskih sredstava nikada se ne prenose u bilans uspjeha. Dividende se priznaju kao ostali prihodi u bilansu uspjeha kada se utvrdi pravo plaćanja, izuzev kada Kompanija ima koristi od takvih prihoda kao povraćaj dijela troška finansijskog sredstva, u kom slučaju se takvi dobiti bilježe u ostalom ukupnom rezultatu. Instrumenti kapitala određeni po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat ne podliježu procjeni umanjjenja vrijednosti.

Kompanija je odabrala da neopozivo klasifikuje svoje navedene instrumente kapitala u ovu kategoriju.

2.8.2 Prestanak priznavanja i umanjjenje vrijednosti

Prestanak priznavanja

Finansijsko sredstvo (ili, gdje je primjenljivo, dio finansijskog sredstva ili dio grupe sličnih finansijskih sredstava) prvenstveno prestaje da se priznaje (odnosno uklanja se iz konsolidovanog bilansa stanja Kompanije) kada: prava na primanje novčanih tokova od tog sredstva prestanu da važe ili kada Kompanija prenese svoja prava na primanje novčanih tokova od tog sredstva ili preuzme obavezu plaćanja primljenih novčanih tokova u cjelini bez bitnog odlaganja trećoj strani u okviru prenosnog („pass-through“) aranžmana; ili ako (a) je Kompanija prenijela u najvećoj mjeri sve rizike i prinose od sredstva, ili (b) Kompanija nije prenijela niti zadržala u najvećoj mjeri sve rizike i prinose od sredstva, ali je prenijela kontrolu nad sredstvom. Kada je Kompanija prenijela svoja prava na primanje novčanih tokova od sredstva ili je sklopila prenosni aranžman, ona procjenjuje da li i u kojoj mjeri je zadržala rizike i prinose od vlasništva. Kada nije prenijela niti zadržala u najvećoj mjeri sve rizike i prinose od sredstva, niti prenijela kontrolu nad sredstvom, Kompanija i dalje priznaje preneseno sredstvo u mjeri u kojoj je i dalje uključena. U tom slučaju, Kompanija takođe priznaje povezanu obavezu. Preneseno sredstvo i povezana obaveza mjere se po osnovi koja odražava prava i obaveze koje je Kompanija zadržala.

Umanjenje vrijednosti

Za potraživanja od kupaca, Kompanija primjenjuje pojednostavljeni pristup u proračunu očekivanih kreditnih gubitaka (ECL). Prema tome, Kompanija ne prati izmjene u kreditnom riziku, već umjesto toga priznaje rezervu za gubitke na osnovu očekivanih kreditnih gubitaka na svaki izvještajni datum. Kompanija je uspostavila matricu rezervisanja koja se zasniva na iskustvu istorijskog kreditnog gubitka, prilagođenom faktorima koji se odnose na budućnost i koji su specifični za dužnike i ekonomsko okruženje.

2.9 Zalihe

Zalihe se vrijednuju po nabavnoj vrijednosti ili po neto prodajnoj vrijednosti u zavisnosti od toga koja je niža. Cijena koštanja se utvrđuje metodom ponderisanog prosjeka.

Nabavna cijena nafte i drugih proizvoda uključuje uvozne cijene uvećane za druge troškove dovođenja zaliha na njihovu trenutnu lokaciju i u trenutno stanje, kao što su transportni, troškovi osiguranja, uvoznih dažbina i slični.

Knjigovodstvena vrijednost zaliha robe se koriguje na kraju svakog mjeseca/kvartala po osnovu viškova/(manjkova) utvrđenih popisom zaliha na instalacijama (mjesečno) i u maloprodajnim objektima (kvartalno). Viškovi/(manjkovi) se vrijednosno iskazuju u okviru ostalih prihoda/(troškova) u bilansu uspjeha. Zalihe uključuju date avanse dobavljačima za robu.

2.10 Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca su iznosi koje duguju kupci za prodatu robu ili izvršene usluge u okviru redovnog ciklusa poslovanja. Ukoliko se očekuje da potraživanja budu naplaćena u roku od godinu dana ili kraćem (ili u okviru redovnog ciklusa poslovanja ako je duži), potraživanja od kupaca se klasifikuju kao kratkoročna.

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fer vrijednosti, a naknadno se odmjeraavaju po amortizovanoj vrijednosti, umanjenoj za rezervisanja po osnovu umanjjenja vrijednosti. Rezervisanje za umanjjenje vrijednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja.

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.10. Potraživanja od kupaca (nastavak)

Značajne finansijske poteškoće kupca, vjerovatnoća da će kupac biti likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja se smatraju indikatorima da je vrijednost potraživanja umanjena.

Iznos rezervisanja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i vrijednosti koja će vjerovatno moći da se naplati. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos umanjena se priznaje u bilansu uspjeha u okviru pozicije „ostali troškovi“ (napomena 27). Kada je potraživanje nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrijednosti potraživanja. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspjeha u okviru pozicije „ostali prihodi“ (napomena 26).

2.11 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni i depozite po viđenju kod banaka.

2.12 Osnovni kapital

(a) Akcijski kapital

Obične akcije se klasifikuju kao kapital.

(b) Rezerve

Statutarne rezerve su formirane na osnovu odluka Upravnog odbora i Skupštine akcionara, iz raspodjele dobiti (5% kompanijskog dobitka nakon oporezivanja). Ova raspodjela je rađena u periodu od 2001. do 2003. godine, na osnovu odredbi prethodnog Zakona o preduzećima, iz 1996. godine, koji više nije na snazi, i novim Zakonom o privrednim društvima ne propisuje se obaveza izdvajanja u obavezne rezerve.

U skladu sa Kolektivnim ugovorom Društvo je izdvojilo dio iz neraspoređenog dobitka u stambeni fond na osnovu odluka Skupštine akcionara. Ovaj fond služi za finansiranje stambenih potreba zaposlenih i pokrivanje ostalih troškova nastalih u vezi sa tim.

(c) Revalorizacija rezerve

Revalorizacija rezerve se formiraju iz povećanja vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju u odnosu na njihovu dotadašnju knjigovodstvenu vrijednost.

2.13 Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju kada Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja, kada je u većoj mjeri vjerovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

Rezervisanje se odmjerava po sadašnjoj vrijednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primjenom diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vrijednosti za novac i rizike povezane sa obavezom.

2.14 Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima su obaveze plaćanja dobavljaču za preuzetu robu ili primljene usluge u redovnom toku poslovanja. Obaveze prema dobavljačima se klasifikuju kao tekuće ukoliko dospijevaju za plaćanje u roku od 1 godine.

2.15 Primanja zaposlenih

(a) Obaveze za penzije

Društvo izdvaja doprinose u državne penzione fondove na obaveznoj osnovi. Kada su doprinosi uplaćeni, Društvo nema dalju obavezu plaćanja doprinosa. Doprinosi se priznaju kao troškovi primanja zaposlenih onda kada dospiju za plaćanje. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji je moguće refundirati ili u iznosu za koji se smanjuje buduće plaćanje obaveza (vidjeti napomenu 22).

Društvo obezbjeđuje jubilarne nagrade i primanja nakon penzionisanja. Pravo na ove naknade je obično uslovljeno ostajanjem zaposlenog lica u službi do starosne granice određene za penzionisanje i do ostvarenja minimalnog radnog staža. Očekivani troškovi za pomenute naknade se akumuliraju tokom perioda trajanja zaposlenja. Definisana penziona obaveza se procjenjuje na godišnjem nivou od strane nezavisnih, kvalifikovanih aktuara, primjenom metode projektovane kreditne jedinice.

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.15 Primanja zaposlenih (nastavak)

Sadašnja vrijednost obaveze po osnovu definisanih primanja utvrđuje se diskontovanjem očekivanih budućih gotovinskih isplata primjenom kamatnih stopa visokokvalitetnih obveznica Društva koje su iskazane u valuti u kojoj će obaveze za penzije biti plaćene i koje imaju rok dospeljeća koji približno odgovara rokovima dospeljeća obaveze za penzije.

(a) Obaveze za penzije (nastavak)

Aktuarski dobici i gubici koji proističu iz iskustvenih korekcija i promjena u aktuarskim pretpostavkama koje prevazilaze 10% vrijednosti plana sredstava ili 10% definisanih obaveza u pogledu naknada obračunavaju se na teret ili u korist prihoda tokom očekivanog prosječnog preostalog radnog vijeka zaposlenih (napomena 15).

(b) Otpremnine

Otpremnine se isplaćuju pri raskidu radnog odnosa prije datuma redovnog penzionisanja, ili kada zaposleni prihvati sporazumni raskid radnog odnosa kao višak radne snage u zamjenu za otpremninu. Društvo priznaje otpremninu pri raskidu radnog odnosa kada je obavezno da: ili raskine radni odnos sa zaposlenim, u skladu sa usvojenim planom, bez mogućnosti odustajanja ili da obezbijedi otpremninu za prestanak radnog odnosa kao rezultat ponude u namjeri da se podstakne dobrovoljni raskid radnog odnosa u cilju smanjenja broja zaposlenih. Otpremnine koje dospijevaju u razdoblju dužem od 12 meseci nakon datuma bilansa stanja svode se na sadašnju vrijednost.

2.16 Porez na dobit i odloženo oporezivanje

Troškovi poreza za period uključuju tekući i odloženi porez. Poreska obaveza se priznaje u bilansu uspjeha, izuzev iznosa koji se odnosi na stavke direktno priznate u kapitalu, u kom slučaju se i poreska obaveza priznaje u kapitalu.

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu Crnogorskog Poreskog Zakona („Sl. list CG”, br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13 i 55/16), primjenom poreske stope od 9%. Obračunati porez na dobit se plaća najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez, kako je propisano od strane poreskih vlasti.

Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izvještajima. Međutim, ukoliko odloženi porez na dobit, pod uslovom da nije računovodstveno obuhvaćen, proistekne iz inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze u nekoj drugoj transakciji osim poslovne kombinacije koja u trenutku transakcije ne utiče ni na računovodstvenu ni na oporezivu dobit ili gubitak, tada se on računovodstveno ne obuhvata. Odloženi porez na dobit se odmjerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primijenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.

Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je vjerovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

Odložena poreska sredstva i obaveze se „prebijaju“ kada postoji zakonski osnov da se „prebiju“ tekuća poreska sredstva sa tekućim poreskim obavezama, kada se odložena poreska sredstva i obaveze odnose na porez na dobit koji propisuje isti poreski organ jednom ili većem broju poreskih obveznika, i kada postoji namjera da se računi izmire na neto osnovi.

2.17 Priznavanje prihoda

Prihodi po osnovu ugovora s kupcima

Prihodi se sastoje od fer vrijednosti prodaje roba i usluga, umanjene za porez na dodatu vrijednost i sve akcize, rabate i popuste. Prihodi po osnovu ugovora s kupcima priznaju se kada se kontrola nad robama ili uslugama prenese na kupca u iznosu koji odražava naknadu na koju kompanija očekuje da ima pravo u zamjenu za tu robu ili uslugu. Kontrola nad prodatom robom i pruženim uslugama prenosi se na kupca prilikom isporuke odgovarajućih proizvoda ili usluga. Prihodi se priznaju u onoj mjeri u kojoj je vjerovatno da će Kompanija ostvariti ekonomske koristi i da se prihod može pouzdano odmjeriti. Uslovi plaćanja variraju u skladu s vrstom transakcija prodaje i zavise uglavnom od prodatih proizvoda ili pruženih usluga, od kanala distribucije kao i od specifičnosti svakog kupca.

Kompanija procjenjuje da li djeluje kao principal ili agent u svakom svom aranžmanu za prihode. Kompanija je zaključila da u svim transakcijama prodaje djeluje kao principal.

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.17 Priznavanje prihoda (nastavak)

Kada se roba razmjenjuje ili zamjenjuje za robu koja je slične prirode i vrijednosti ta zamjena ne smatra se transakcijom koja generiše prihode. Neto rezultat takvih transakcija priznaje se u okviru Troškova prodaje.

Prihodi se priznaju kako slijedi:

Prodaja robe - veleprodaja i maloprodaja

Prihodi se priznaju kada je ugovorena obaveza kupcu (obaveza izvršenja) ispunjena prenošenjem ugovorene robe (odnosno kada kupac dobije kontrolu nad obećanom robom). Ako ugovor sadrži više od jedne obaveze izvršenja, ukupna cijena transakcije ugovora raspoređuje se između pojedinačnih, zasebnih obaveza izvršenja na osnovu njihovih relativnih samostalnih prodajnih cijena. Iznos priznatog prihoda je iznos koji se dodjeljuje ispunjenoj obavezi izvršenja na osnovu naknade koju kompanija očekuje da će primiti u skladu s uslovima ugovora s kupcima.

Pružanje usluga

Kod prodaje usluga, prihodi se priznaju u obračunskom periodu u kojem su usluge pružene, s obzirom na to da kupac dobija kontrolu nad dogovorenim uslugama, u odnosu na stepen završetka svake specifične obaveze izvršenja i procjenjuju na osnovu stvarne pružene usluge kao dio ukupnih usluga koje treba pružiti.

Varijabilna naknada

Ako naknada u ugovoru obuhvata varijabilni iznos, kompanija priznaje taj iznos kao prihod samo u onoj mjeri u kojoj je vrlo vjerovatno da u budućnosti neće doći do značajnog suprotnog trenda.

Popusti na količinu

Kompanija klijentima obezbjeđuje popuste na količinu na osnovu pragova navedenih u odgovarajućim ugovorima.

Kompanija procjenjuje opcije za popuste koji se odnose na količinu kako bi utvrdila da li oni predstavljaju materijalno pravo koje dati kupac ne bi dobio bez sklapanja tog ugovora. Za sve takve opcije koje se smatraju materijalnim pravima, kompanija procjenjuje vjerovatnoću njihovog ostvarenja i zatim se dio cijene transakcije dodijeljen toj opciji odlaže i priznaje ili kada se ostvari ili kada istekne. Prema novim zahtjevima, kompanija je zaključila da popusti na količinu predstavljaju materijalno pravo koje treba priznati tokom vremena do trenutka kada se ono ostvari ili kada istekne. Svi takvi popusti obračunavaju se u okviru finansijske godine.

Prihodi od kamata

Prihodi od kamata priznaju se prema metodi efektivne kamatne stope. Kada je vrijednost potraživanja umanjena, kompanija umanjuje knjigovodstvenu vrijednost potraživanja na njen nadoknadiivi iznos, što predstavlja procijenjenu vrijednost budućih novčanih tokova diskontovanih po originalnoj efektivnoj kamatnoj stopi instrumenta, i nastavlja ukidanje popusta kao prihoda od kamata.

2.18 Zakupi

Kada je sredstvo dato u operativni zakup to sredstvo se iskazuje u bilansu stanja zavisno od vrste sredstva. Prihod od zakupnine priznaje se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.

Prelazak na MSFI 16

Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 16 (MSFI 16) objavljen je u januaru 2016. godine i zamjenjuje Međunarodni računovodstveni standard 17 (MRS 17) Lizing (Zakup), Tumačenje 4 Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izvještavanja (IFRIC 4) Određivanje da li neki aranžman sadrži lizing, Tumačenje SIC-15 Operativni lizing-podsticaji i Tumačenje SIC-27 Procjena suštine transakcija koje uključuju pravni oblik lizinga. MSFI 16 uspostavlja principe za priznavanje, vrednovanje, prezentovanje i objelodanjivanje lizinga i zahtijeva od korisnika lizinga da priznaju sve lizinge u okviru jedinstvenog modela bilansa stanja slično kao kod računovodstva za finansijski lizing prema standardu MRS 17. Ovaj standard obuhvata dva izuzeća kod priznavanja za korisnike lizinga - lizing kod kojeg sredstvo ima malu vrijednost (npr. lični računar) i kratkoročni lizing (odnosno lizing kod kojeg je period lizinga 12 mjeseci ili kraći).

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**2.18 Zakupi (nastavak)**

Na datum početka lizinga, korisnik lizinga priznaje obavezu plaćanja lizinga (odnosno obavezu za lizing) i sredstvo koje predstavlja pravo korišćenja osnovnog sredstva tokom perioda trajanja lizinga (odnosno sredstvo s pravom korišćenja). Od korisnika lizinga zahtijeva se da zasebno priznaju troškove kamate za obavezu za lizing i troškove amortizacije za sredstvo s pravom korišćenja.

Od korisnika lizinga takođe se zahtijeva da ponovo vrednuju obavezu za lizing po nastupanju određenih slučajeva (npr. kod promjene u periodu lizinga, promjene u budućim plaćanjima za lizing koja nastane zbog promjene u indeksu ili stopi koja se koristi za određivanje tih plaćanja. Korisnik lizinga generalno priznaje ponovo vrednovani iznos obaveze za lizing kao korekciju sredstva s pravom korišćenja.

Računovodstvo davaoca lizinga prema MSFI 16 suštinski je neizmijenjeno u odnosu na sadašnje računovodstvo prema MRS 17. Davaoci lizinga i dalje će klasifikovati sve lizinge koristeći isti princip klasifikacije kao kod MRS 17 i razlikovaće dvije vrste lizinga: operativni i finansijski lizing.

MSFI 16, koji važi za godišnje periode koji počinju 1. januara 2019. godine ili kasnije, zahtijeva od korisnika i davalaca lizinga da vrše opširnija objelodanjivanja u odnosu na MRS 17.

Društvo je prešlo na MSFI 16 u skladu s modifikovanim retroaktivnim pristupom. Iznosi za prethodnu godinu nijesu korigovani. Grupa je odabrala da koristi izuzetke koji su predloženi tim standardom za ugovore o lizingu za koje se period lizinga završava 12 mjeseci od datuma inicijalne primjene, i za ugovore o lizingu kod kojih osnovno sredstvo ima malu vrijednost.

Identifikovane su sljedeće kategorije lizinga (zakupa) i u cjelosti se odnose na zemljište, automobile, nekretnine, gdje se na osnovu promjene kod MSFI 16 od 1. januara 2019. godine ugovori koji su se prethodno priznavali kao operativni lizing, sada kvalifikuju kako je definisano novim standardom.

Tokom prve primjene MSFI 16, pravo na korišćenje sredstva pod lizingom (zakupom) generalno se vrednuje prema iznosu obaveze za lizing, korišćenjem prosječne inkrementalne stope zaduživanja od 3%. Prva primjena imala je za rezultat zabilježene obaveze za lizing u iznosu od 818.602 EUR i u skladu s tim sredstvo s pravom korišćenja u iznosu od 818.602 EUR u Izvještaju o finansijskom stanju na dan 1. januara 2019. godine. Uz to, avansi za zakup benzinske stanice u Lapčićima u iznosu od 65.982 EUR preklasifikovani su u sredstvo s pravom korišćenja.

	Pravo na korišćenje				Obaveze za zakup
	Zemljište	Automobili	Ostala imovina	Total	
Stanje na dan 01.01.2019 godine	538.466	256.559	89.559	884.584	818.602
Povećanja	-	52.367	593.865	646.232	312.331
Amortizacija	(65.269)	(99.455)	(149.535)	(314.258)	-
Troškovi kamata	-	-	-	-	31.870
Plaćanja	-	-	-	-	(245.673)
Stanje na dan 31.12.2019 godine	473.197	209.472	533.889	1.216.558	917.129

Uticaj MSFI 16 na bilans uspjeha je kako slijedi:

	2019	2018
Amortizacija	314.258	-
Troškovi kamata	31.870	-
Troškovi kratkoročnih zakupa	200.631	232.461
Ukupan iznos priznat u Bilansu uspjeha	546.759	232.461

2.19 Raspodjela dividendi

Raspodjela dividendi akcionarima Društva se priznaje kao obaveza u periodu u kojem su akcionari Društva odobrili dividende.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**2.20 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja**

Društvo klasifikuje dugotrajnu imovinu ili grupu za otuđenje kao imovinu koja se drži za prodaju ako se njena knjigovodstvena vrijednost može povratiti prevashodno prodajnom transakcijom, a ne daljim korišćenjem. Stalna imovina ili grupa za otuđenje koja se drži za prodaju, odmjerava se po nižem od sledeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje. Troškovi prodaje su dodatni troškovi koji se mogu direktno pripisati otuđenju imovine (grupi za otuđenje), isključujući troškove finansiranja i poreza na prihod.

Kriterijum za klasifikaciju sredstva kao sredstvo koje se drži za prodaju smatra se ispunjenim samo kada je prodaja vrlo vjerovatna i ako je imovina ili grupa za otuđenje raspoloživa za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju. Aktivnosti potrebne za izvršenje prodaje trebalo bi da ukazuju da je malo vjerovatno da će doći do značajnih promjena pri prodaji ili da će se odustati od prodaje. Odgovarajući nivo uprave mora da se posveti planu za prodaju te imovine i trebalo bi da se klasifikuje kao završena prodaja u roke od jedne godine od datuma priznavanja.

Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna imovina se ne amortizuju kada su klasifikovani kao sredstva namijenjena za prodaju.

Sredstva i obaveze klasifikovane kao raspoložive za prodaju prikazane su odvojeno kao tekuće stavke u bilansu stanja.

Prestanak poslovanja predstavlja dio entiteta koji je otuđen, ili je klasifikovan kao dio koji se drži za prodaju, ako:

- a) predstavlja odvojenu značajnu liniju poslovanja ili geografsku oblast poslovanja,
- b) dio je jednog koordiniranog plana za otuđenje odvojene značajne linije poslovanja ili geografske oblasti poslovanja, ili
- c) je zavisni entitet stečen isključivo u cilju ponovne prodaje.

Prestanak poslovanja se isključuje iz rezultata od operacija koje se nastavljaju i prikazuje se kao iznos dobitka ili gubitka nakon poreza od prestanka poslovanja u bilansu uspjeha.

Sve ostale napomene uz finansijske izvještaje sadrže iznose za operacije nastavka poslovanja, osim ako nije drugačije navedeno.

2.21 Investicione nekretnine

Investicione nekretnine inicijalno se vrednuju u visini nabavne vrednosti koja uključuje troškove nabavke. Nakon inicijalnog priznavanja, investiciona nekretnina vrednuje se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i nastalo obezvređivanje.

Investiciona nekretnina prestaje da se priznaje po otuđenju ili ukoliko je prestala da se koristi a ne očekuju se buduće koristi od njenog otuđenja. Dobici ili gubici od rashodovanja ili otuđenja investicione nekretnine priznaju se u bilansu uspeha u godini kada je sredstvo otuđeno ili rashodovano.

Način amortizacije i obezvređenja investicionih nekretnina je isti kao kod materijalnih osnovnih sredstava. Procjena obezvređenja vrši se godišnje.

3. Upravljanje finansijskim rizikom**3.1 Faktori finansijskog rizika**

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata valutni rizik, rizik kamatne stope i rizik cijena), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik tokova gotovine. Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum tretirajući posebno svaku klasu rizika.

Upravljanje rizicima obavlja rukovodstvo Društva u sklopu politika odobrenih od strane matičnog Društva. Rukovodstvo identifikuje i procjenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika tijesno saradujući sa poslovnim jedinicama Društva. Odbor Direktora donosi, u pisanoj formi, osnovna pravila za sveukupno upravljanje rizicima, kao i politike, takođe u pisanoj formi, koje obuhvataju posebne oblasti kao što su devizni rizik, kreditni rizik i plasman viška likvidnih sredstava.

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

3. Upravljanje finansijskim rizikom (nastavak)

3.1. Faktori finansijskog rizika (nastavak)

(a) Tržišni rizik

(i) Valutni rizik

Društvo posluje i prodaje uglavnom u Crnoj Gori i susjednim zemljama. Budući da je funkcionalna valuta poslovanja Društva EUR, i da se vrijednosti nabavke i prodaje konvertuju u vrijednosti u EUR, menadžment ocjenjuje da ne postoji značajan valutni rizik.

(ii) Rizik promjena cijena

Društvo je izloženo riziku od promjena cijena nafte. Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da prodajne cijene prate tržišne cijene nafte, izloženost riziku od promjene cijena nije materijalna.

(iii) Gotovinski tok i rizik kamatne stope

Izloženost Društva tržišnom riziku od promjene kamatnih stopa odnosi se prije svega na njegove kratkoročne depozite u gotovini i gotovinske ekvivalente. Imajući u vidu aktuelne tržišne kamatne stope, ne postoji značajan rizik od promjena koje bi mogle negativno uticati na tokove gotovine.

(b) Kreditni rizik

Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kako bi obezbijedilo da se prodaja proizvoda na veliko obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Prodaja trgovcima na malo obavlja se gotovinski ili putem kreditnih kartica. Društvo ima politike kojima se ograničava izloženost kreditnom riziku prema svakoj pojedinoj finansijskoj instituciji.

(c) Rizik likvidnosti

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine i hartija od vrijednosti kojima se trguje, kao i obezbjeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.

3.2 Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi akcionarima obezbijedilo povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama povoljnosti, i da bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.

Da bi očuvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Društvo može da izvrši korekciju isplata dividendi akcionarima, vrati kapital akcionarima, izda nove akcije, ili, pak, može da proda sredstva kako bi smanjilo dugovanje.

Društvo, kao i ostale kompanije koje posluju unutar iste djelatnosti, prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti (gearing ratio). U 2019. godini Društvo nije koristilo nikakve pozajmice od banaka. Ukupni kapital se dobija kada se na kapital, iskazan u bilansu stanja, doda neto dugovanje.

3.3 Procjena fer vrijednosti

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu (hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju) zasniva se na kotiranim tržišnim cijenama na dan bilansa stanja.

Pretpostavlja se da nominalna vrijednost, umanjena za gubitke zbog umanjenja vrijednosti potraživanja i obaveza, približno odražava njihovu fer vrijednost.

4. Ključne računovodstvene procjene i prosuđivanja

Računovodstvene procjene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se vjeruje da će u datim okolnostima biti razumna.

4.1 Ključne računovodstvene procjene i pretpostavke

Društvo pravi procjene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće računovodstvene procjene će, po definiciji, rijetko biti jednake ostvarenim rezultatima. O procjenama i pretpostavkama koje sadrže rizik da će prouzrokovati materijalno značajne korekcije knjigovodstvenih vrijednosti sredstava i obaveza u toku naredne finansijske godine biće riječi u daljem tekstu.

4. Ključne računovodstvene procjene i prosuđivanja (nastavak)**4.1 Ključne računovodstvene procjene i pretpostavke (nastavak)***(a) Vijek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme*

Društvo utvrđuje procijenjeni vijek upotrebe i sa njim povezanu stopu otpisa za svoje nekretnine, postrojenja i opremu. Rukovodstvo će uvećati trošak otpisa tamo gdje se vijek trajanja sredstva promijeni u odnosu na prethodno procijenjeni, ili će otpisati tehnički zastarjela ili nestrateska sredstva koja su napuštena ili prodana.

(b) Ostale šeme davanja zaposlenima

Sadašnja vrijednost obaveza zavisi od više faktora koji su određeni na aktuarskim osnovama koristeći brojne pretpostavke. Pretpostavke korišćene za određenje neto troška (prihoda) za ostala davanja zaposlenima uključuju očekivanu diskontnu stopu. Bilo kakve promjene u ovim pretpostavkama će se odraziti na knjigovodstvenu vrijednost ovih obaveza.

Društvo određuje odgovarajuću diskontnu stopu na kraju svake godine. Ovo je kamatna stopa koja predstavlja razliku između tržišne kamatne stope koja se primjenjuje za datu godinu i ugovorene kamatne stope i koristi se prilikom određivanja sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih odliva gotovine koji će biti potrebni za izmirenje ovih obaveza. Pri određenju odgovarajuće diskontne stope, Društvo uzima u obzir kamatne stope visokokvalitetnih komercijalnih zapisa denominiranih u valuti u kojoj će davanja biti isplaćena i sa rokovima dospelja približnim rokovima odnosnih obaveza.

*(c) Poresko zakonodavstvo**Porez na dodatu vrijednost*

Rukovodstvo Društva pretpostavlja da će svi povraćaji PDV-a biti primljeni u roku od jedne godine, osim ukoliko je izvršeno posebno rezervisanje za umanjenje vrijednosti.

(d) Sudski sporovi

Kao što je objelodanjeno u napomeni br. 31, Društvo je uključeno u nekoliko sudskih sporova u kojima nije moguće procijeniti krajnji ishod. Društvo formira nivo rezervisanja za sudske sporove u skladu sa sugestijama eksternog pravnog savjetnika.

4.2. Kjučna prosuđivanja u primjeni računovodstvenih politika*(a) Umanjenje vrijednosti osnovnih sredstava*

Društvo testira umanjenje vrijednosti osnovnih sredstava ukoliko postoje pokazatelji umanjenja vrijednosti. Nadoknadle vrijednosti jedinica koje generišu gotovinu su određene na osnovu proračuna vrijednosti u upotrebi. Ovi proračuni zahtijevaju upotrebu procjena zasnovanih na istorijskim podacima korigovanim za projektovane promjene tržišnih uslova.

(b) Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

Društvo se rukovodi smjernicama MSFI 9 da odredi kada je vrijednost finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju umanjena. Ovo određivanje zahtijeva značajno prosuđivanje. Prilikom prosuđivanja, Društvo, među ostalim faktorima, procjenjuje: trajanje i obim do kojeg je fer vrijednost ulaganja manja od nabavne vrijednosti ulaganja; finansijsko stanje primaoca ulaganja i izgledi za okončanje posla u skoroj budućnosti, uključujući faktore kao što su učinak industrije i sektora, promjene u tehnologiji i tokove gotovine iz poslovanja i finansiranja.

(c) Finansijska kriza

Dužnici (ili zajmoprimci) Društva mogu doći u situaciju smanjene likvidnosti što posleđično može uticati na njihovu sposobnost da otplaćuju pozajmljene iznose. Pogoršanje uslova poslovanja dužnika (ili zajmoprimca) takođe može uticati na tokove gotovine planirane od strane rukovodstva, kao i na našu procjenu umanjenja vrijednosti finansijskih i nefinansijskih sredstava. U mjeri u kojoj su informacije bile dostupne, rukovodstvo je pravilno iskazalo revidirane procjene očekivanih budućih tokova gotovine u procjenama umanjenja vrijednosti.

5. Nematerijalna ulaganja

	Softver i Licence	Pravo na korišćenje zemljišta	Goodwill	Investicije u toku	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2018.					
Početno stanje neotpisane vrijednosti	466.064	4.852.604	848.942	45.020	6.212.630
Povećanja	-	-	-	58.140	58.140
Prenos sa sredstava u pripremi	35.621	-	-	(35.621)	-
Prenos sa materijalne imovine	74.688	-	-	-	74.688
Amortizacija	(75.882)	-	-	-	(75.882)
Neotpisana vrijednost	500.491	4.852.604	848.942	67.540	6.269.576
Na dan 31. decembra 2018.					
Nabavna vrijednost	1.443.640	4.852.604	848.942	67.540	7.212.725
Kumulirana ispravka vrijednosti	(943.149)	-	-	-	(943.149)
Neotpisana vrijednost	500.491	4.852.604	848.942	67.540	6.269.576
Godina završena 31. decembar 2019.					
Početno stanje neotpisane vrijednosti	500.491	4.852.604	848.942	67.540	6.269.576
Povećanja	-	-	-	13.750	13.750
Prenos sa sredstava u pripremi	67.540	-	-	(67.540)	-
Prenos sa materijalne imovine	79.463	-	-	-	79.463
Otudenja	(15.261)	-	-	-	(15.261)
Amortizacija	(85.301)	-	-	-	(85.301)
Neotpisana vrijednost	546.931	4.852.604	848.942	13.750	6.262.227
Na dan 31. decembar 2019.					
Nabavna vrijednost	1.563.610	4.852.604	848.942	13.750	7.278.906
Kumulirana ispravka vrijednosti	(1.016.679)	-	-	-	(1.016.679)
Neotpisana vrijednost	546.931	4.852.604	848.942	13.750	6.262.227

Pravo korišćenja zemljišta na Instalaciji u Baru, u Kotoru i na avio servisu u Tivtu regulisano je Zakonom o zaštiti obalnog područja iz 1992. godine. Pomenuto zemljište stečeno je kupovinom krajem 60-ih i početkom 70-ih godina prošlog vijeka, međutim, zbog zakonske regulative koja je bila na snazi u to vrijeme (slučaj javne svojine), Kompanija nije mogla biti registrovana kao vlasnik zemljišta. Umjesto toga, nad ovim zemljištem registrovana je javna svojina, dok je Kompanija bila nosilac prava korišćenja iste. Imovina sa pravom korišćenja tretira se kao nematerijalna imovina i priznaje po trošku. Trošak amortizacije se ne obračunava, jer Kompanija očekuje da će vlasništvo biti konačno preneseno.

Bez obzira na gore navedeno, Kompanija je 1999. godine zaključila Ugovor o zakupu sa javnim preduzećem Morsko dobro (Uprava za pomorska pitanja), za gore navedeno zemljište. Ovaj Ugovor je produžen do 2027. godine Aneksom koji je potpisan 2002. godine. Za zakup zemljišta, Kompanija plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 6.133 EUR. Do 31. decembra 2018. godine, iznos zakupnine koji se plaćao 'Morskom dobru' je predstavljen kao trošak. Od 1. januara 2019. godine ovaj Ugovor o zakupu je predstavljen u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja (MSFI) 16.

Goodwill predstavlja nematerijalnu imovinu koju čini višak novčane vrijednosti koji se prenosi kroz učešće tj. udio Društva u neto fer vrijednosti identifikovanih sredstava (zemljište, zgrada, rezervoari i ostalo) kupljenih od Dak petrola. Njega čine formirana mreža, stalni kupci, itd.

Vrednovanje goodwill-a nakon početnog priznanja vrši se jednom godišnje ili češće ukoliko događaji ili izmijenjene okolnosti ukažu na eventualno postojanje umanjivanja vrijednosti u skladu sa MRS 36. Knjigovodstvena vrijednost goodwill-a poredi se sa njegovom nadoknadivom vrijednošću koja predstavlja vrijednost veću od vrijednosti u upotrebi i fer vrijednosti sredstava umanjene za troškove. Svako umanjivanje vrijednosti odmah se priznaje kao trošak i naknadno se ne ukida.

JUGOPETROL A.D.**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2019.**

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

Saldo pozicije „Prenos sa materijalne imovine“ (79.463 EUR) je u korelaciji sa saldom na istoj poziciji u tabeli Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (-79.463 EUR napomena 6). Prilikom stavljanja sredstva u upotrebu dio koji se odnosi na prava i koncesije prenešen je sa materijalne imovine na nematerijalnu imovinu.

JUGOPETROL A.D.**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2019.**

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

6. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva

	Građevinsko zemljište	Građevinsko zemljište namijenjeno prodaji	Zgrade	Zgrade namijenjene prodaji	Oprema	Investicije u toku	Investicione nekretnine	Pravo korišćenja i efekti po MSFI 16	Total
Godina završena 31. decembra 2018.									
Početno stanje neotpisane vrijednosti	14.059.088	991.251	12.181.795	140.733	3.282.815	2.881.742	1.633.959	-	35.171.383
Povećanja	131.599	-	-	-	-	5.013.882	-	-	5.145.481
Prenos sa NPO u pripremi	-	-	2.641.316	-	1.691.690	(4.333.006)	-	-	-
Prenos na nematerijalnu imovinu	-	-	-	-	-	(74.688)	-	-	(74.688)
Otuđenja	(70.950)	-	(55.265)	-	(45.025)	-	-	-	(171.240)
Prenos između sredstava	-	(991.251)	-	(140.733)	-	-	1.131.984	-	-
Amortizacija	-	-	(1.545.512)	-	(848.414)	-	(4.941)	-	(2.398.867)
Rezervisanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neotpisana vrijednost	14.119.736	-	13.222.335	-	4.081.066	3.487.930	2.761.002		37.672.070
Na dan 31. decembra 2018.									
Nabavna vrijednost	14.119.736	-	51.201.041	-	23.028.540	3.487.930	2.834.858	-	94.672.105
Kumulirana ispravka vrijednosti	-	-	(37.978.706)	-	(18.947.474)	-	(73.856)	-	(57.000.036)
Neotpisana vrijednost	14.119.736	-	13.222.335	-	4.081.066	3.487.930	2.761.002	-	37.672.069
Godina završena 31. decembra 2019.									
Početno stanje neotpisane vrijednosti	14.119.736	-	13.222.335	-	4.081.066	3.487.930	2.761.002	884.584	38.556.653
Povećanja	24.643	-	-	-	-	7.021.878	-	646.232	7.692.754
Prenos sa NPO u pripremi	39.189	-	3.158.978	-	2.042.139	(5.240.305)	-	-	-
Prenos na nematerijalnu imovinu	-	-	(4.772)	-	-	(74.690)	-	-	(79.463)
Otuđenja	(11.910)	-	(558.684)	-	(27.224)	-	-	-	(597.818)
Prenos između sredstava	-	867.000	-	71.857	-	-	(938.857)	-	-
Amortizacija	-	-	(1.518.462)	-	(954.205)	-	(73.817)	(314.258)	(2.860.743)
Neotpisana vrijednost	14.171.659	867.000	14.299.394	71.857	5.141.775	5.194.813	1.748.328	1.216.558	42.711.384
Na dan 31. decembra 2019.									
Nabavna vrijednost	14.171.659	867.000	50.692.622	3.890.259	24.090.120	5.194.813	1.827.125	1.216.558	101.950.157
Kumulirana ispravka vrijednosti	-	-	(36.393.228)	(3.818.402)	(18.948.345)	-	(78.797)	-	(59.238.773)
Neotpisana vrijednost	14.171.659	867.000	14.299.394	71.857	5.141.775	5.194.813	1.748.328	1.216.558	42.711.384

Troškovi amortizacije iz napomena 5 i 6 u iznosu od EUR 2.631.785 (u 2018: EUR 2.474.749), i troškovi amortizacije po MSFI 16 u iznosu od EUR 314.258, prikazani su u tabeli ostali poslovnih rashoda (napomena 21).

JUGOPETROL A.D.**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2019.**

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

7. Dugoročna finansijska sredstva

a) Investicije

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica i zajednička ulaganja*	2.349	2.349
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	50.581	53.960
Ukupno	52.930	56.309

Zajednička ulaganja se odnose na 49% udjela koje Društvo posjeduje u kompaniji „Starmonte“ d.o.o. Kotor, preduzeću za istraživanje i proizvodnju nafte i/ili gasa, osnovanom u Kotoru 03.02.2000. godine. Tokom 2019. godine poslovanje preduzeća bilo je ograničeno isključivo na administrativne poslove, i nije bilo drugih poslovnih promjena.

b) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Promjene u vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju su bile kao što slijedi:

	2019.	2018.
Stanje 1. januara	53.960	64.708
Smanjenje vrijednosti tokom godine	(3.379)	(10.748)
Stanje 31. decembra	50.581	53.960

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju kotiraju se na Montenegro berzi i vrjednuju po tržišnim cijenama akcija na dan 31. decembar 2019. god

8. Ostala dugoročna finansijska sredstva

Ostala dugoročna sredstva uključuju:

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Unaprijed plaćene beneficije zaposlenima	271.463	277.168
Fer vrijednost stambenih kredita	1.488.831	1.464.631
Ukupno stambeni krediti	1.760.294	1.741.800

Promjene na stambenim kreditima su kao što slijedi:

	2019.	2018.
Na dan 1. januara	1.741.800	1.645.607
Dodijeljeni krediti	246.128	263.550
Otplate	(183.591)	(164.153)
Direktan otpis nenaplativnih potraživanja	-	(266)
Prenos sa kratkoročnih finansijskih plasmana	(44.043)	(2.938)
Na dan 31. decembar	1.760.294	1.741.800

Stambeni krediti su dati na period od 5 do 20 godina sa kamatnom stopom koja iznosi EURIBOR minus 2% i ne može biti manja od 2%. Društvo je osiguralo date kredite hipotekom, a plaćanja se odvijaju kroz odbitke od zarada. EURIBOR koji se uzima je godišnja stopa i kao takav predstavlja fluktuirajuću kamatnu stopu.

Ročnost potraživanja za stambene kredite je kao što slijedi:

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Preko 1 godine	1.760.294	1.741.800
Do 1 godine (napomena 11)	199.158	155.115
Ukupno	1.959.452	1.896.915

JUGOPETROL A.D.**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2019.**

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

9. Zalihe

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Roba za preprodaju - veleprodaja	7.772.216	11.879.051
Roba za preprodaju - maloprodaja	3.794.888	4.512.588
Rezervni dijelovi i materijali	137.062	228.036
Avansi dobavljačima	75.887	4.700.382
Roba na putu	854	854
Ukupno	11.780.907	21.320.910

10. Potraživanja po osnovu prodaje i ostala potraživanja

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Potraživanja od kupaca u zemlji	12.474.908	12.241.150
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	19.457	15.337
Ukupno potraživanja od kupaca	12.494.364	12.256.487

Potraživanja od kupaca	12.494.364	12.256.487
Minus: Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca	(988.350)	(1.083.196)
Potraživanja od kupaca - neto	11.506.014	11.173.291
Potraživanja za preplaćeni PDV i carinu	91.205	20.390
Potraživanja od vladinih agencija	22.965	13.223
Potraživanja za kamate	1.419	1.159
Potraživanja od zaposlenih	360	(1.584)
Potraživanja od osiguravajućih društava	107	1.466
Ostala potraživanja	321.172	203.315
Ukupno ostala potraživanja	437.229	237.968
Ukupno potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	12.931.593	12.494.455
Ispravka potraživanja od kupaca u zemlji	(988.350)	(1.083.196)
Ispravka potraživanja od kupaca u inostranstvu	-	-
Rezervisanja za umanjenja vrijednosti	(988.350)	(1.083.196)
Potraživanja, neto	11.943.243	11.411.259

Promjene na računu ispravke vrijednosti potraživanja su kao što slijedi:

	2019.	2018.
Stanje 1. januara	1.083.196	1.137.951
Ispravka vrijednosti u toku godine (napomena 27)	-	-
Otpisano kao nenaplativo	(66.890)	(45.247)
Naplaćena otpisana potraživanja (napomena 26)	(27.956)	(9.509)
Stanje 31. decembra	988.350	1.083.196

Ispravka vrijednosti spornih potraživanja je iskazana u okviru „ostalih troškova“, a naplaćena otpisana potraživanja u okviru „ostalih prihoda“ (napomene 26 i 27). Direktno otpis potraživanja od prodaje iznosi 198 EUR (napomena 27). Dio prihoda naplate otpisanih potraživanja u iznosu od 27.956 EUR je prikazan u okviru linije ostali prihodi (napomena 26).

Maksimalna izloženost kreditnom riziku na dan izvještavanja je fer vrijednost svake pojedinačne kategorije gore navedenih potraživanja. Sva potraživanja su vrjednovana u EUR na 31. decembar 2019 i 2018. godine.

10. Potraživanja po osnovu prodaje i ostala potraživanja (nastavak)

Kreditni kvalitet potraživanja

Kreditni kvalitet potraživanja od kupaca koja nisu dospjela ni obezvrijedena mogu se vrijednovati i svrstati na bazi istorijske informacije u sljedeće grupe:

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Potraživanja od kupaca		
Grupa 1	7.124.238	6.908.543
Grupa 2	4.381.776	4.264.748
Ukupno	11.506.014	11.173.291

U Grupu 1 se svrstavaju potraživanja obezbijedena bankarskom garancijom ili mjenicom.

U Grupu 2 se svrstavaju potraživanja za koje nijesu obezbijedeni kolaterali.

Starost potraživanja je kao što slijedi:

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Potraživanja od kupaca		
Do 3 mjeseca	11.533.330	11.143.183
Od 3 do 6 mjeseci	6.719	16.832
Preko 6 mjeseci	954.315	1.096.471
Ukupno	12.494.364	12.256.486

Struktura potraživanja preko 6 mjeseci je kao što slijedi:

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Potraživanja od kupaca starija od 6 mjeseci		
Državne kompanije	22.857	36.923
Privatne pumpe	281.553	276.962
Ostalo	649.905	782.586
Ukupno	954.316	1.096.471

Društvo je priznalo ispravku vrijednosti potraživanja od kupaca starijih od 6 mjeseci u iznosu od EUR 988.350, a ostatak potraživanja je obezbijedjen bankarskom garancijom.

11. Kratkoročni finansijski plasmani

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Kratkoročni finansijski plasmani		
DFS koji dospijevaju za naplatu do jedne godine (napomena 8)	199.158	155.115
Ukupno	199.158	155.115

12. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Blagajna i gotovinski pazari sa maloprodajnih objekata	183.034	304.945
Tekući računi	27.586.615	17.058.585
Ukupno	27.769.648	17.363.530

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Gotovina kod banaka		
Crnogorska Komercijalna banka	894.279	269.105
Prva banka Crne Gore	81.034	138.901
Hipotekarna banka	42.322	100.002
NLB	40.236	53.243
Erste banka	26.380.251	16.432.885
Addiko banka	148.362	64.258
Unicredit banka	130	192
Ukupno	27.586.615	17.058.585

Tekući računi kod poslovnih banaka donose kamatu koja se bazira na prosječnoj ponderisanoj pasivnoj kamatnoj stopi bankarskih depozita koja je u 2019. godini iznosila od 0% do 0,1% na godišnjem nivou (0% do 0,1% na godišnjem nivou u 2018. godini).

13. Porez na dodatu vrijednost i aktivna vremenska razgraničenja

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Porez na dodatu vrijednost i akciza	7.225.260	10.718.282
Unaprijed plaćeni troškovi	111.640	117.068
Ukupno	7.336.900	10.835.350

Dana 13. oktobra 2015. godine Društvo je Poreskoj upravi predalo zahtjev za povraćaj više plaćenog PDV-a u iznosu od EUR 4.848.675. Navedeni poreski kredit odnosi se na period od oktobra 2012. godine do avgusta 2015. godine.

Dana 03. februara 2017. godine Društvo je Poreskoj upravi predalo zahtjev za povraćaj više plaćenog PDV-a u iznosu od EUR 2.072.048. Navedeni poreski kredit odnosi se na period od septembra 2015. godine do decembra 2016. godine.

Nakon izvršene kontrole od strane Poreske uprave, za period od januara 2014. godine do decembra 2016. godine, Društvo je primilo dva Rješenja za povraćaj PDV-a na ukupan iznos od EUR 5.540.531. Navedena sredstva u ukupnom iznosu su uplaćena u toku 2017. godine. Ostatak sredstava po osnovu traženog povraćaja PDV-a u iznosu od EUR 1.380.192 odnosi se na period od oktobra 2012 do decembra 2013 i predmet je kontrole koja je u toku.

U toku 2017 godine Društvo je Poreskoj upravi predalo zahtjev za povraćaj više plaćenog PDV-a za period od januara do avgusta 2017. godine u iznosu od EUR 4.126.257.

Dana 31.01.2018 godine Društvo je Poreskoj upravi predalo zahtjev za povraćaj više plaćenog PDV-a za period od septembra do decembra 2017. godine u iznosu od EUR 766.663.

Nakon izvršene kontrole od strane Poreske uprave, za period od januara 2017. godine do decembra 2017. godine, Društvo je primilo dva Rješenja za povraćaj PDV-a na ukupan iznos od EUR 4.892.920. Navedena sredstva u ukupnom iznosu su uplaćena u toku 2018. godine.

Dana 14.11.2018 godine Društvo je Poreskoj upravi predalo zahtjev za povraćaj više plaćenog PDV-a za period od januara do oktobra 2018. godine u iznosu od EUR 7.322.018.

Nakon izvršene kontrole od strane Poreske uprave, za period od januara 2018. godine do oktobra 2018. godine, Društvo je primilo Rješenje za povraćaj PDV-a na ukupan iznos od EUR 7.322.018. Navedena sredstva u ukupnom iznosu su uplaćena u toku 2019. godine.

Dana 25.10.2019 godine Društvo je Poreskoj upravi predalo zahtjev za povraćaj više plaćenog PDV-a za period od novembra 2018 do septembra 2019. godine u iznosu od EUR 5.883.985.

JUGOPETROL A.D.**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2019.**

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

13. Porez na dodatu vrijednost i aktivna vremenska razgraničenja (nastavak)

Nakon izvršene kontrole od strane Poreske uprave, za period od novembra 2018. godine do septembra 2019. godine, Društvo je primilo Rješenje za povraćaj PDV-a na ukupan iznos od EUR 5.883.985. Isplata navedenih sredstva u 2019. godini je iznosila EUR 1.050.000, dok je ostatak sredstava isplaćen u 2020 godini.

Ukupno potraživanje po osnovu više plaćenog PDV-a na dan 31.12.2019 iznosi EUR 7.165.907.

14. Kapital i rezerve

	Osnovni kapital	Rezerve	Revalorizacione rezerve	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje na dan 01.01.2018 godine	67.986.605	8.550.698	(186.385)	13.102.867	89.453.785
Promjene u fer vrijednosti FS raspoloživih za prodaju	-	-	(10.748)	-	(10.748)
Odloženi porez	-	-	967	-	967
Aktuarski gubici	-	-	(28.842)	-	(28.842)
Dobit za godinu	-	-	-	6.810.660	6.810.660
Prenos u ostale rezerve	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	(4.514.352)	(4.514.352)
Stanje na dan 31.12.2018 godine	67.986.605	8.550.698	(225.008)	15.399.175	91.711.470
Promjene u fer vrijednosti FS raspoloživih za prodaju	-	-	(3.379)	-	(3.379)
Odloženi porez	-	-	332	-	332
Aktuarski dobici	-	-	1.916	-	1.916
Dobit za godinu	-	-	-	4.327.632	4.327.632
Prenos u ostale rezerve	-	-	-	-	-
Isplaćene dividende	-	-	-	(4.514.352)	(4.514.352)
Stanje na dan 31.12.2019 godine	67.986.605	8.550.698	(226.139)	15.212.455	91.523.618

14.1. Akcijski kapital

Struktura akcijskog kapitala kompanije i akcionara na dan 31. decembar 2019. godine je sljedeća:

	Broj akcija	Procenat vlasništva	31. decembar 2019
Hellenic Petroleum International A.G.	2.529.489	54,35%	36.951.534
NM - Zbirni kastodi račun 3	430.846	9,25%	6.293.928
EK - Zbirni kastodi račun 1	419.749	9,02%	6.131.819
CK - Zbirni kastodi račun 1	170.384	3,66%	2.489.021
NM - Zbirni kastodi račun 8	106.373	2,29%	1.553.929
NM - Zbirni kastodi račun 6	52.409	1,13%	765.606
HB - Zbirni kastodi račun 1	24.241	0,52%	354.120
Otvoreni investicioni fond Moneta	23.472	0,50%	342.886
CK - Zbirni kastodi račun 5	20.333	0,44%	297.031
Crna Gora	1	0,00%	15
Ostala pravna lica	64.943	1,50%	948.707
Fizička lica	811.731	17,44%	11.858.010
Ukupno	4.653.971	100%	67.986.605

Nominalna vrijednost akcija iznosi EUR 14.6083 po akciji.

14. Kapital i rezerve (nastavak)**14.2. Rezerve**

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Stambeni fond	6.080.719	6.080.719
Rezerve društva	2.469.979	2.469.979
Rezerve	8.550.698	8.550.698

Rezerve društva u iznosu od EUR 2.469.979 (2018: EUR 2.469.979) su formirane izdvajanjem 5% iz dobiti za godinu, na osnovu odluke Upravnog odbora i Skupštine akcionara. Izdvajanje se vršilo u periodu do 2003. godine na osnovu prethodnog Zakona o preduzećima koji je propisivao obavezu izdvajanja dijela dobiti u obavezne rezerve. Novi Zakon o privrednim društvima ne predviđa obavezu izdvajanja dijela dobiti u obavezne rezerve.

Stambeni fond

Društvo, na osnovu odluke Skupštine akcionara, a u skladu sa Kolektivnim Ugovorom, po potrebi izdvaja dio iz dobiti za godinu u stambeni fond. Ovaj fond služi za finansiranje stambenih potreba zaposlenih i naknadu ostalih troškova nastalih u te svrhe.

15. Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja uključuju:

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Rezervisanje za naknade za otpremnine	341.273	314.172
Rezervisanje za jubilarne nagrade	80.160	80.550
Ukupno rezervisanja	421.434	394.722

Promjene na računima rezervisanja su kao što slijedi:

	Ostali benefiti zaposlenima
Stanje na 01/01/2018	383.094
Na teret/u korist bilansa uspjeha	268.568
Iskorišćeno u toku godine	(285.781)
Aktuarski gubici/(dobici)	28.842
Stanje na 31/12/2018	394.722
Stanje na 01/01/2019	394.722
Na teret/u korist bilansa uspjeha	37.134
Iskorišćeno u toku godine	(8.508)
Aktuarski gubici/(dobici)	(1.916)
Stanje na 31/12/2019	421.433

Rezervisanja za naknade za beneficije zaposlenima uključuju naknade za otpremnine pri odlasku u penziju i jubilarne nagrade za 10, 20 i 30 godina radnog staža.

Promjena u definisanim obavezama za otpremnine i jubilarne nagrade je sljedeća:

	Otpremnine		Jubilarne nagrade	
	2019	2018	2019	2018
Tekući troškovi zarada i naknada	20.483	14.140	5.879	20.773
Trošak kamata	8.534	7.319	2.237	2.319
Prošli troškovi zarada i naknada	-	224.017	-	-
Iskorišćeno u toku godine	-	(266.770)	(8.508)	(19.011)
Aktuarski dobiti/gubici	(1.916)	28.842	-	-
Ukupno	27.102	7.548	(391)	4.081

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

15. Dugoročna rezervisanja (nastavak)

Osnovne akturske pretpostavke koje su korišćene pri obračunu rezervisanja za naknade za otpremnine i rezervisanja za jubilarne nagrade su:

- Ključne pretpostavke

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Diskontna stopa	2,6%	2,6%
Rast prosječne zarade	0,5%	0,5%

16. Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Domaći dobavljači	1.885.875	1.580.188
Strani dobavljači	3.585.096	289.977
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	1.699.859	1.408.492
Obaveze, ukupno	7.170.830	3.278.657

17. Ostale kratkoročne obaveze i rezervisanja

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Obaveze za plate i doprinose	-	-
Obaveze za poreze na zarade	-	880
Obaveze za zarade menadžmenta	-	6.472
Obaveze za ostale lične rashode	263.340	387.763
Obaveze za doprinose	-	-
Obaveze za ostale naknade	1.279	1.691
Obaveze za sprovođenje sudskih presuda	-	-
Obaveze za dividende iz prethodnog perioda	613.972	359.861
Ostale kratkoročne obaveze i rezervisanja	328.031	2.162.992
Ukupno ostale kratkoročne obaveze i rezervisanja	1.206.621	2.919.660

18. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda

	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Obaveze za porez na dodatu vrednost	162.661	121.323
Obaveze za akcize	7.937.871	7.637.182
Ostale obaveze za poreze i doprinose	-	3.000
Ukupno	8.100.531	7.761.505

19. Prihodi iz poslovanja

	2019.	2018.
Prihodi od prodaje	158.315.830	163.637.632
Ostali poslovni prihodi	185.199	197.937
Ukupno	158.501.029	163.835.569

Rukovodstvo posmatra poslovanje sa aspekta proizvodnje i distribucije. Proizvodni kanal prihoda obuhvata prodaju naftnih derivata i prodaju dopunskog asortimana na benzinskim stanicama. Sa aspekta distribucije, rukovodstvo razdvaja prihode u maloprodaji i prihode u veleprodaji.

	2019.	2018.
Maloprodaja	77.327.413	77.934.266
Veleprodaja	80.988.417	85.703.366
Ukupno	158.315.830	163.637.632

JUGOPETROL A.D.**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2019.**

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

19. Prihodi iz poslovanja (nastavak)

Takode, rukovodstvo analizira prodaju na domaćem i inostranom tržištu:

	2019.	2018.
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	137.612.127	134.057.489
Prodaja goriva	126.739.439	123.918.955
Prodaja plina	1.805.022	1.899.823
Prodaja ulja	1.017.020	1.092.140
Prodaja ostale robe	8.034.442	7.106.218
Prihodi od usluga	16.205	40.353
Prihodi od prodaje na inostranim tržištima	20.703.703	29.580.143
Prodaja goriva	20.669.749	29.548.024
Prihodi od usluga	33.954	32.119
Ukupno	158.315.830	163.637.632

20. Ostali poslovni prihodi

	2019.	2018.
Prihodi od zakupnina	52.873	58.832
Ostali poslovni prihodi	132.326	139.105
Ukupno	185.199	197.937

21. Poslovni rashodi

	2019.	2018.
Nabavna vrijednost prodate robe	137.477.829	140.688.817
Troškovi materijala	656.623	683.110
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (napomena 22)	3.021.867	3.619.831
Troškovi amortizacije i rezervisanja	2.946.043	2.474.749
Ostali poslovni rashodi (napomena 23)	9.043.725	9.064.186
Ukupno	153.146.087	156.530.692

22. Troškovi zarada i ostali lični rashodi

	2019.	2018.
Bruto zarade i naknade zarada	2.221.375	2.385.169
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca	274.309	384.851
Prevoz na/sa posla	6.350	6.000
Zimnica	74.615	78.315
Humanitarna pomoć zaposlenima	13.603	13.027
Otpremnine i jubilarne nagrade	37.133	268.567
Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	48.075	69.610
Putni troškovi	43.805	58.381
Troškovi naknada članovima upravnog odbora	77.745	82.270
Lični rashodi po osnovu diskontovanja stambenih kredita	38.274	39.421
Ostali lični rashodi i naknade	186.583	234.221
Ukupno	3.021.867	3.619.832

Troškovi otpremnina i jubilarnih nagrada uključuju i iznose uplaćene po osnovu sporazumnog prekida radnih odnosa, kao i iznose ukalkulisavanja za otpremnine i jubilarne naknade na osnovu Aktuarskog izvještaja.

JUGOPETROL A.D.**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2019.**

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

23. Ostali poslovni rashodi

	2019.	2018.
COMO	3.360.095	3.241.124
Troškovi prevoza	1.366.964	1.352.048
Poštanski i troškovi telekomunikacije	158.760	156.394
Troškovi održavanja	1.207.122	1.201.800
Troškovi zakupa	163.669	178.283
Troškovi marketinga	340.337	272.328
Usluge trećih lica	849.135	926.044
Troškovi stručnog usavršavanja	8.458	11.292
Donacije i sponzorstva	148.903	139.854
Trošak reprezentacije	38.563	39.393
Troškovi osiguranja	114.069	224.070
Troškovi bankarskih provizija	294.678	291.905
Troškovi indirektnog poreza	603.451	665.928
Trošak školarina	9.800	7.800
Trošak licenci	169.957	163.324
Ostali operativni troškovi	209.765	192.599
Ostali poslovni rashodi	9.043.725	9.064.186

U COMO sistemu, pružalac usluge koji upravlja benzinskom stanicom, koristi usluge benzinske stanice zajedno sa pripadajućom opremom koja je u vlasništvu Jugopetrola AD, pod imenom i zaštitnim znakom Jugopetrola AD, za plasman proizvoda i pružanje usluga kao nezavisno pravno lice. Pružalac usluga ima pravo na nadoknadu za svoje usluge i vrši mjesečno fakturisanje provizije po osnovu ostvarene realizacije u skladu sa ugovorom sklopljenim sa Jugopetrol AD.

Usluge trećih lica uglavnom se odnose na konsultantske i profesionalne usluge (EUR 616.790), kao i advokatske usluge (EUR 94.408).

24. Finansijski prihodi

	2019.	2018.
Prihodi kamata	68.566	62.793
Pozitivne kursne razlike	24.142	26.062
Prihodi od kamata po osnovu diskontovanja stambenih kredita	76.548	39.421
Ostali finansijski prihodi	3.977	46.521
Finansijski prihodi	173.233	174.797

25. Finansijski rashodi

	2019.	2018.
Rashodi kamata	32.102	8.096
Negativne kursne razlike	49.065	44.349
Ostali finansijski rashodi	-	-
Finansijski rashodi	81.168	52.445

26. Ostali prihodi

	2019.	2018.
Naplaćena otpisana potraživanja (napomena 10)	27.956	9.509
Prihodi od više ukalkulisanih obaveza	6.135	-
Prihodi od više ukalkulisanih obaveza - pdv	8.081	6.561
Prihodi od osiguranja	2.817	5.909
Dobici od prodaje osnovnih sredstava-invest.nekr.	6.305	63.700
Viškovi robe	613.088	659.956
Ostali prihodi	1.468	91.153
Ostali prihodi, ukupno	665.849	836.788

JUGOPETROL A.D.**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2019.**

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

27. Ostali rashodi

	2019.	2018.
Ispravka vrijednosti potraživanja (napomena 10)		
Direktan otpis - potraživanja od prodaje	198	40.873
Direktan otpis - stambeni krediti	-	266
Gubici od rashodovanja osnovnih sredstava	622.503	100.290
Gubici od rashodovanja osnovnih sredstava (sudski spor)	-	-
Otpis zaliha	131.998	54.744
Manjkovi po popisu	594.657	543.731
Ostali troškovi	14.737	9.805
Ostali rashodi, ukupno	1.364.093	749.708

28. Trošak poreza na dobit i odloženo oporezivanje

	2019.	2018.
Tekući porez na dobit poslovne godine	407.620	704.179
Tekući porez na dobit	407.620	704.179
Odloženi porez	13.513	(531)
Odloženi porez	13.513	(531)
Trošak poreza, ukupno	421.132	703.648

Porez na dobit Društva prije oporezivanja se razlikuje od teorijskog iznosa koji bi nastao primjenom prosječne ponderisane poreske stope i bio bi kao što slijedi:

	2019.	2018.
Profit prije poreza	4.748.764	7.514.308
Porez obračunat po stopi od 9%	427.389	676.288
Poreski efekat od:		
Troškovi koji se ne mogu odbiti za poreske svrhe	(6.256)	27.360
Korišćenje odloženog poreskog sredstva	-	-
Porez na dobit	421.132	703.648

Odložene poreske obaveze	Ubrzana poreska amortizacija	Dobit na osnovu fer vrijednosti	Ukupno
Na 1. januar 2018.	(75.783)	18.557	(57.226)
Uticao na bilans uspjeha	531	-	531
Direktan uticaj na kapital	-	967	967
Na 31. decembar 2018.	(75.252)	19.524	(55.728)
Uticao na bilans uspjeha	(13.513)	-	(13.513)
Direktan uticaj na kapital	-	332	332
Na 31. decembar 2019.	(88.765)	19.856	(68.908)

JUGOPETROL A.D.**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2019.**

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

29. Zarada po akciji i dividenda po akciji

Osnovna zarada po akciji izračunava se tako što se dobit/(gubitak) koji pripada akcionarima Društva (matičnog pravnog lica) podijeli ponderisanim prosječnim brojem običnih akcija u opticaju za period isključujući obične akcije koje je Društvo otkupilo i koje se drže kao otkupljene sopstvene akcije.

Dividende po akciji izračunavaju se tako što se iznos isplaćene dividende u toku godine podijeli sa ponderisanim prosječnim brojem običnih akcija.

	2019.	2018.
Dobitak koji pripada akcionarima	4.326.500	6.772.038
Ponderisani prosječni broj običnih akcija u opticaju	4.653.971	4.653.971
Osnovna zarada po akciji (EUR po akciji)	0,93	1,46
Isplaćene dividende	4.514.356	4.514.356
Ponderisani prosečni broj običnih akcija u opticaju	4.653.971	4.653.971
Dividenda po akciji	0,97	0,97

30. Transakcije sa povezanim pravnim licima

Društvo je potpuno kontrolisano od strane Hellenic Petroleum S.A., grčke kompanije koja poseduje 54.4% njenog akcionarskog kapitala kroz Hellenic Petroleum International S.A., kompanije sa sjedištem u Austriji. Od akvizicije, Hellenic Petroleum je ekskluzivni dobavljač kompanije naftnim proizvodima. EKO ABEE, ćerka-Društvo, koja je u cijelokupnom vlasništvu Hellenic Petroleum-a, snabdijeva kompaniju uljem i mazivima. Još dvije ćerke kompanije Asprofos i ELPE Services Limited, u vlasništvu Hellenic Petroleum-a, snabdijevaju kompaniju različitim tehničkim i menadžment uslugama.

Ostvarene su sljedeće transakcije sa povezanim licima:

(a) Kupovina robe i usluga

Kupovina od povezanih pravnih lica	Odnos	Priroda transakcija	2019.	2018.
Hellenic Petroleum S.A.	Matično društvo	Kupovina naftnih proizvoda	122.322.959	134.454.195
Hellenic Petroleum S.A.	Matično društvo	IT usluge	253.685	257.039
EKO ABEE	Dio grupe	Kupovina ulja	176.729	166.441
HELPE International Consulting	Dio grupe	Usluge konsaltinga	270.000	270.000
Asprofos Engineering S.A.	Dio grupe	Usluge održavanja	85.000	-
Okta Crude Oil Refinery AD	Dio grupe	Usluge konsaltinga i analize	8.837	9.058
Global Petroleum S.H.A	Dio grupe	Kupovina proizvoda	-	6.210
EKO Serbia	Dio grupe	Team building	-	4.197
EKO Bulgaria EAD	Dio grupe	Program EKO guarantee	872	-
Total			123.118.082	135.167.140

(b) Prodaja usluga:

Prodaja povezanim pravnim licima	Odnos	Priroda transakcija	2019.	2018.
Hellenic Petroleum S.A.	Matično društvo	Retail champion ship	25.769	-
EKO Serbia	Dio grupe	Team building/usluge konsaltinga	7.377	31.697
Hellenic Petroleum Cyprus	Dio grupe	Retail champion ship	480	-
EKO Bulgaria EAD	Dio grupe	Retail champion ship	240	-
Total			33.865	31.697

Transakcije prodaje i kupovine robe i usluga obavljaju se po istim uslovima kao i transakcije sa trećim (ne povezanim) pravnim licima.

JUGOPETROL A.D.**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2019.**

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

30. Transakcije sa povezanim pravnim licima (nastavak)

Potraživanja od povezanih pravnih lica	Odnos	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Hellenic Petroleum S.A.	Matično društvo	-	4.104.006
Total		-	4.104.006

Napomena: Iznos u 2018. godini je prikazan u neto vrijednosti.

(c) Obaveze prema povezanim licima:

Obaveze prema povezanim pravnim licima	Odnos	31. decembar 2019.	31. decembar 2018.
Hellenic Petroleum S.A.	Matično društvo	2.220.639	5.039
Okta Crude Oil Refinery AD	Dio grupe	1.124	-
HELPE International Consulting	Dio grupe	67.500	67.500
EKO Serbia	Dio grupe	-	4.197
Total		2.289.263	76.736

Potraživanja od povezanih pravnih lica su nastala uglavnom iz transakcija prodaje i dospijevaju za plaćanje po normalnim uslovima prodaje važećim na datum prodaje. Potraživanja nisu osigurana i ne nose nikakvu kamatu.

(d) Naknade ključnom rukovodstvu

	2019.	2018.
Zarade i ostala kratkoroč. primanja zaposlenih ključnog rukovodstva	541.203	538.635
Ukupno	541.203	538.635

Naknade ključnom rukovodstvu uključuju zarade i ostala lična primanja. Ključno rukovodstvo čine izvršni direktor i direktori sektora.

Naknade ključnom rukovodstvu podliježu istim zakonskim propisima (Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Opšti i Pojedinačni Kolektivni Ugovor, ostali propisi), kojima podliježu zarade ostalih zaposlenih radnika.

31. Potencijalne i preuzete obaveze

Na dan 31. decembar 2019. godine Društvo vodi sudske sporove za koje rukovodstvo vjeruje da nema potrebe za dodatnim rezervisanjima po dolje navedenim sudskim sporovima u skladu sa MRS 37. Tokovi sudskih sporova prate se na dnevnoj osnovi.

Njihov pregled naveden je u nastavku:

- Tužilac Montenegro Bonus DOO Cetinje

Tužilac je pred Osnovnim sudom Kotor pokrenuo dva spora u kojima potražuje :

- U prvom sporu potražuje iznos od EUR 11.024.960 iz razloga što Jugopetrol AD, po izjavi tužioca, nije dozvolio korišćenje skladišnih kapaciteta na petrolejskim instalacijama, po privremenoj mjeri Privrednog suda Podgorica iz 2004.godine. Rješenjem Osnovnog suda Kotor od 6. novembra 2009. godine, određen je prekid postupka sve dok se ne okončaju sudski postupci iz prethodne tačke u kojima se treba utvrditi pitanje vlasništva spornih nepokretnosti na gorepomenutim petrolejskim instalacijama.

- U drugom sporu tužilac potražuje iznos od EUR 7.560.000 za izgubljenu dobit za koju navodi da bi bio u mogućnosti da je ostvari da je sporne skladišne kapacitete izdao u zakup nekom drugom pravnom licu. I ovaj spor je rješenjem Osnovnog suda Kotor P 439/09 od 4. oktobra 2010. godine prekinut sve do okončanja takođe sudskih postupaka iz prethodne tačke radi razrješenja spornog pitanja - pravo vlasništva na spornim nepokretnostima.

1 (Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

31. Potencijalne i preuzete obaveze (nastavak)

- Poreski rizici

Budući da su poreski zakoni predmet različitih tumačenja i čestih izmjena i dopuna, njihovo tumačenje od strane poreskih vlasti može se razlikovati od tumačenja od strane rukovodstva Društva. Kao rezultat toga, neke transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti, pri čemu bi Društvo moralo da plati dodatne poreze, kazne i kamate. Pravo na utvrđivanje poreske obaveze zastarijeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je tu obavezu trebalo utvrditi. Navedeni rok odnosi se i na mogućnost vršenja inspeksijskog nadzora. Rukovodstvo procjenjuje da je Društvo na dan 31.12.2019. godine izmirilo sve poreske obaveze.

Poreska kontrola Društva od strane Poreske uprave je izvršena po osnovu svih vrsta poreza zaključno sa septembrom 2011. godine i po osnovu PDV-a i akcize zaključno sa januarom 2012. godine.

U toku 2014. godine pokrenut je postupak kontrole od strane Poreske uprave za period od 2011. godine do 2014. godine po osnovu svih vrsta poreza kojima upravlja Poreska uprava. Ovaj postupak je u toku i trenutno ne postoji Rješenje po ovom postupku, s obzirom na to da su prva četiri Rješenja poreskog inspektora poništena od strane Komisije za žalbe Ministarstva finansija Crne Gore.

Na osnovu internih ocjena i procjene eksternih advokata/eksperata, Rukovodstvo vjeruje da neće biti izloženosti u ovom slučaju.

32. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nakon datuma bilansa stanja, svjedoci smo makroekonomske nesigurnosti u pogledu cijena i potražnje za naftom, gasom i naftnim derivatima, usled epidemije korona virusa (COVID-19) i jednostranog i agresivnog poteza kompanije Saudi Aramco, koja je smanjila svoju zvaničnu prodajnu cijenu (OSP) u pokušaju da prioritizuje tržišni udio u odnosu na stabilnost cijena, što je zapravo dovelo do cjenovnog rata. Takođe, nedavna globalna kretanja i neizvjesnost u pogledu snabdijevanja naftom tokom marta mjeseca uzrokovala su dodatnu abnormalno visoku volatilnost na tržištima roba. Nije sigurno koliko će ova dešavanja trajati i koji će biti njihov obim, ali bi se ista mogla odraziti na naše zarade, tokove gotovine i finansijsku situaciju.

Osnova organizacione strukture Kompanije je stabilna i Kompanija je spremna da se suoči sa svim izazovima. Finansijska struktura Kompanije je takođe stabilna, likvidnost je na visokom nivou, čime je obezbijedena dodatna sigurnost u ovoj teškoj i neizvjesnoj situaciji. Na osnovu naše analize, zaključuje se da ne postoji materijalna neizvjesnost u pogledu mogućnosti Kompanije da nastavi svoje poslovanje. Nove politike koje se sprovode na nivou Evrope i na lokalnom nivou, a kojima će se ublažiti uticaj ove nezapamćene krize tokom njenog trajanja i po prestanku iste, od izuzetnog su značaja.

Epidemija korona virusa se smatra kao nekorektivni događaj posle datuma bilansa i zbog toga nema uticaja na priznavanje i mjerenju imovine i obaveza u finansijskim iskazima na dan 31. decembra 2019. godine.

U Podgorici,

Dana 15/04/2020

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvještaja

.....



Odgovorno lice

.....